

Uputstvo za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uputstvo je objavljeno u "Službenom listu RCG", br. 193 i 42/98.

I UVODNE ODREDBE

1. Ovim uputstvom propisuju se bliža pravila vršenja kancelarijskog poslovanja organa državne uprave, službi organa Republike Crne Gore, kao i organa opštine i glavnog grada i preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica kada vrše javna oblašćenja (u daljem tekstu: organi državne uprave).

2. Osnovna evidencija o aktima i predmetima ustrojena putem upisnika, djevolodnika ili automatske obrade podataka vodi se po sistemu jedinstvenih klasifikacionih znakova.

Predmeti i akti klasificiraju se po materiji u deset glavnih grupa (od 0 do 9) i to: 0 - Društvo, državno uredjenje, uprava; 1 - Rad, radni odnosi, socijalno osiguranje; 2 - Gradska stanja, država i javna bezbjednost; 3 - Privreda; 4 - Finansije; 5 - Zdravstvo i socijalna zaštita; 6 - Obrazovanje, nauka i kultura; 7 - Pravosuđe; 8 - Odbrana; 9 - Predmeti koji ne spadaju u glavne grupe od 0 do 8.

U okviru ove podjele, po decimalnom sistemu, vrši se dalje raščlanjivanje glavnih grupa na grupe (dvocifreni znaci), i na podgrupe (trocifreni znaci), prema srodnosti i obimu pojedinih poslova obuhvaćenih glavnim grupama.

Klasifikacija predmeta prema sadržini materije sastavni je dio ovog uputstva.

II PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREDIVANJE PODNESAKA, AKATA I DRUGIH POŠILJKI

1. Neposredno primanje podnesaka, akata i drugih pošiljki

3. Primanje podnesaka, akata i drugih pošiljki (novčanih pisama, telegrama, paketa i dr.) vrši se, na određenom mjestu, u pisanicima (prijemna kancelarija).

4. Podnesci, akti i druge pošiljke primaju se u vrijeme utvrđeno propisom, a prima ih određeni službenik pisamice.

Van radnog vremena i u dane kada organ državne uprave ne radi, podneske, akti i druge pošiljke prima dežurni službenik, ako je u organu državne uprave organizovano dežurstvo.

5. U prijemnoj kancelariji, u kojoj se vrši prijem stranaka, neophodno je obezbijediti tehnička, i druga sredstva kojima se strankama omogućava brže obavljanje poslova. Na vidnom mjestu moraju se istaći obrasci za pojedine vrste podnesaka sa uputstvima u vezi sa podnošenjem.

Prijemna kancelarija mora biti posebno označena sa naznačenjem za koje organe državne uprave se u njoj vrši prijem podnesaka i drugih akata.

6. Kada akt, odnosno podnesak sadrži koji formalni nedostatak (nije potpis, nije ovjeren pečatom, nema priloga navedenih u aktu, nema adrese i sl.), službenik će upozoriti stranku na te nedostatke i objasnitи način olakšanja. Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se akt primi, službenik će akt primiti, s tim što će na njemu sačiniti službenu zabilješku o upozorenju.

Ako organ državne uprave nije nadležan za primanje akata, službenik će stranku na to upozoriti i uputiti je na nadležni organ. Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se njen akt primi, postupiće se na način iz stava 1. ove tачke.

7. Službenik pisamice je dužan određenom službeniku uputiti stranku koja želi podnesak da usmeno saopšti na zapisnik.

Ako organ državne uprave nije nadležan za primanje usmeno saopštenje za zapisnik, postupiće se na način predviđen u stavu 2. tačke 6. ovog uputstva.

8. Službenik koji prima akt neposredno od stranke običice prijem aktu ako je akt netaksiran ili nedovoljno taksiran, a podliježe placanju takse.

Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani akt stigne putem poštanske službe, organ državne uprave postupiće u skladu sa propisima o administrativnim taksama.

9. Na zahtjev stranke koja neposredno predaje akt mora se izdati izjednačenje o prijemu akata.

Potvrda o prijemu akta o kome se rješava u upravnom postupku izdaje se prema propisanom obrascu, a prijem ostalih akata potvrđuje se stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju akta ili na posebnom papiru.

10. Primanje podnesaka, akata i drugih pošiljki od drugih organa ili predstavaca, ustanova i drugih pravnih lica koji se dostavljaju preko dostavljajuća (kurira) potvrđuje se stavljanjem datuma i čitkog potpisa u dostavnoj knjizi, na dostavnicu, povratnicu ili na kopiju akta čiji se original prima. Pored datuma i potpisa, osim u dostavnoj knjizi, stavlja se i službeni pečat organa državne uprave.

Pored podataka iz stava 1 ove tačke stavlja se i vrijeme prijema (čas i minut) u svim slučajevima kada je to propisom predviđeno. Ovaj podatak treba približiti i na primljenom aktu, odnosno na kovertu, ako službenik koji je primio nije ovlašćen da je otvor.

2. Primanje pošte preko poštanske službe

11. Primanje pošte (u daljem tekstu: pošiljka) koja se državnim organima dostavlja preko poštanske službe, a kao i podizanje pošiljki iz poštanskog pregratka, službenik ne smije podići pošiljku ako utvrdi da je pošiljka nečist. U takvom slučaju službenik mora zahtijevati od nadležne poštanske službe, odnosno pismom da se stanje i sadržaj pošiljke komisiji utvrdi.

12. Službenik koji prima pošiljke, a koji nije ovlašćen da ih otvara, dužan je da ih odmah nakon prijema preda službeniku ovlašćenom za njihovo otvaranje.

Prijem običnih pošiljki se ne potvrđuje, dok se prijem neposrednih pošiljki, novčanih pisama i drugih pošiljki čiji se prijem pismeno potvrđuje evidentiru u knjigu primljene pošte (Obrazac broj 1.).

3. Otvaranje i pregled pošiljki

13. Prispjele pošiljke koje su adresirane na druge organe, organizacije ili lica, pisamica neotvorene, na najpogodniji način, šalje adresatu ili vraća poštanskoj službi.

14. Obične i preporučene pošiljke, primljene u zatvorenim kovertam, otvara određeni službenik pisamice.

Pošiljke na kojima je označeno da predstavljaju državnu, vojnu ili službenu tajnu otvara starješina organa državne uprave, odnosno lice koje on ovlasti. Ove pošiljke pisamica uručuje licu koje je ovlašćeno za njen otvaranje preko knjige primljene pošte za mjesto - nedovorene.

Novčana pisma i druge vrijednosne pošiljke otvara službenik odgovoran za materijalno-finansijsko poslovanje ili ovlašćeni službenik pisamice.

Pošiljke primjene u vezu s licitacijom, konkursom za radove i slično, ne otvaraju se, već se samo na kovertu stavlja datum, čas i minut prijema. Ove pošiljke otvara određena komisija, ako nije drugačije propisano.

Odgovorno lice organa državne uprave dužno je da prethodno upozori pisamicu na pošiljke koje se u smislu stava 4. ove tačke očekuju i koje se ne smiju otvarati.

Pošiljke primjene na određenog službenika uručuju se neotvorene adresatu preko knjige primljene pošte na ličnost (Obrazac broj 2). Ako pošiljka ove vrste predstavlja službeni akt upućen organu državne uprave, primalac je dužan da, načinjući u roku od 24 časa po prijemu, akt vrati pisamici radi evidentiranja.

U organu državne uprave gdje postoji služba dežurstva, hitnu poštu primljenu van rednog radnog vremena otvara službenik (obrazac broj 3.), a ako su u pitanju akti koji predstavljaju državnu, vojnu ili službenu tajnu, a službenik za to nije ovlašćen, dostavljaće je licu koje je ovlašćeno da je otvorit.

Ako su akti označeni određenim stepenom tajnosti prema putem sredstava automatske obrade dokumenta, pregled tih akata može vršiti samo službenik koji za to ima dozvolu rada. Dozvola rada je pismeni akt starješine organa državne uprave kojim se ovlašćuje službenik da pomoci Šifru koju mu usmeno saopšti, pristupi bazi dokumenta u kojoj su podaci označeni određenim stepenom tajnosti i tako vrši pregled akata.

15. Prilikom otvaranja koverta treba paziti da se ne ošteti njihova sadržina, da se prilozi raznih akata ne pomiješaju i slično. Naročito treba projektirati da li se oznake i brojevi napisani na kovertu slažu sa oznakama i brojevima primljenog akta. Ako neki od akata označenih na kovertu nedostaju ili su primljeni prilozi bez propratnog akta, ili obrnuti, ili se ne vidi ko je posiljalac, to će se utvrditi službenom zabilješkom, uz koje će se i koverat priložiti. U ovakim slučajevima, pisamica je dužna, ako je to moguće, da o tome obavijesti posiljalca.

Uz primljeni akt prilaže se i koverat, pogotovo kad datum predaje pošti mora biti važeći za računanje rokova (rok za žalbu, rok za učešće na konkursu itd.), ili kad se iz podneska ne može utvrditi mjesto odakle je poslat, ili im je podnosioc, a ovi su podaci označeni na kovertu.

Ako je u jednom kovertu prispijala više akata uz koji bi trebalo priložiti koverat, koverat će se priložiti samo uz jedan akt. Na ostalim aktima upisaće se klasifikacioni znak i broj predmeta uz koji je priložen koverat, zatim datum predaje pošti, ako su prispijeli preporučenim poštama i drugi podaci koji su označeni na kovertu.

16. Ako su koverti preporuka ili omoti paketa drugih pošiljki primljeni oštećeni, a postoji sumnja na neotvašćenom otvaranju, prije otvaranja treba o tome sačiniti, u prisustvu još dva službenika, zapisnik u kome će se konstatovati vrsta, obim oštećenja i da li što nedostaje u prispijeloj pošiljci.

17. Nedostatke i nepravilnosti utvrđene prilikom otvaranja pošiljke treba konstatovati kratkom zabilješkom koja se upisuje neposredno uz otisk prijemnog štambilja (na primjer: "primljeno bez priloga", "nepotpisano" i sl.).

Ako se u kovertu nade akte adresirane na neki drugi organ, organizaciju ili lice, na njemu će se upisati zabilješka "poprešno dostavljen", a zatim će pisamica na najpogodniji način akt poslati onome kome je upućen. Ovakvi akti se ne vode u evidenciju primljenih akata.

Zabilješku iz st. 1. i 2. ove tačke potpisuje službenik pisamice koji pregleda poštu. Ispod zabilješke iz stava 2. stavlja se još i pečat.

18. Ako se prilikom otvaranja pošte utvrdi da je uz akt priložen novac ili neka druga vrijednost, na primljenom aktu treba kratkom zabilješkom konstatovati primljeni novčani iznos, odnosno vrstu vrijednosti.

19. Ako je uz akt priložena dostavnica treba na njoj potvrditi prijem datuma, potpisom i pečatom i odmah je vratiťi posiljalcu.

20. Službenik koji prima akt i pošiljke neposredno, odnosno pregleda akte dužan je da vodi računa o tome: koji akti i radnje kod organa podliježe taksiranju, kolika je visina takse propisana za pojedine vrste akata, isprave i sl. u kojim slučajevima postoji zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja taksa.

21. U pogledu netaksiranih ili nedovoljno taksiranih akata i njihovih priloga, kao i u pogledu postupanja sa aktima i njihovim prilozima na kojima se utvrde neispravnosti u taksiranju, lijepljenju ili poništavanju taksenih maraka, treba postupati po važećim propisima o administrativnim taksim.

22. Ako se prilikom pregledanja pošiljke primljene preko poštanske službe utvrdi da podnesak nije taksiran ili je nedovoljno taksiran, službenik pisamice će obavijestiti stranku da dostavi odgovarajuću vrijednost takse, a akt, uz kratku zabilješku pored otiska prijemnog štambilja, dostavice u rad.

Ako je podnesak oslobođen plaćanja takse službenik pisamice će se konstatovati kratkom zabilješkom, uz navođenje odgovarajućeg propisa o oslobođanju.

4. Razrvrstavanje i rasporedivanje predmeta (akata)

23. Primljene predmete (akte) razrvrstava i rasporedjuje, po pravilu, službenik pisamice.

24. Razrvrstavanje predmeta (akata) vrši se na akte upravnog postupka i ostale akte (akti predmeta neupravnog postupka), kao i po sadržini materije koja se u aktu obrađuje.

Pri razrvrstavanju po sadržini prvo se utvrđuje glavna grupa, zatim odgovarajuća grupa i podgrupa prema klasifikacionim oznakama.

Akt u kome se obrađuje različita materija koja se odnosi na dijele i više klasifikacione oznake razvrstava se i vodi, po pravilu, na čiju će sadržinu pretežno odnositi.

25. Pri razrvrstavanju predmeta (akata) treba, po pravilu, upotrebljavati raščlanjene trocifrene oznake i dalje interno raščlanjivanje, až u potrebu.

Ako se u organu državne uprave u toku godine očekuje manji broj akata u okviru pojedinih oznaka, mogu se koristiti i dvočifreni znaci (grupe), odnosno jednocočifreni znaci (glavne grupe), pod uslovom da takav način razrvrstavanja obezbeđuje dovoljni preglednost akata i omogućuje njihovo brzo pronađenje.

26. Rasporedivanje akata na organizacione jedinice vrši se stavljanjem brojčane oznake organizacione jedinice u rubriku "Organizaciona jedinica" prijemnog štambilja.

Organizacione jedinice označavaju se arapskim dvočifrenim brojevima počev od broja 01. Oznake organizacionih jedinica utvrđuju starješina organa državne uprave planom klasifikacionih oznaka. Utvrđene oznake ne mogu se mijenjati tokom godine. Novosvojene organizacione jedinice označavaju se sledećim novim brojevima.

27. Po završenom pregledu službenik pisamice na svaki akt koji će biti upisan u djevolodnik ili upisnik, odnosno unesen u odgovarajući bazu dokumenta, stavlja otisk prijemnog štambilja (obrazac broj 4.).

Otisk prijemnog štambilja stavlja se, po pravilu, u gornjem desnom ugлу pre strane akta. Ako tu nema dovoljno mesta otisk se stavlja na pogodno mjesto pre strane akta, vodeći računa da tekst ostane čitak i razumljiv. Ako na predjelu strani aktu nema dovoljno mesta, otisk se stavlja na poledini akta u gornjem lijevom ugлу. Ukoliko su stranice akta u potpunosti popunjene sa tekstom, otisk prijemnog štambilja stavlja se na parče cistog papira koja se pridružuje uz akt.

Otisk prijemnog štambilja se stavlja se na priloge akata.

Ako je tekst primljenog aktu pisan u produženju negakoj ranijeg akta, otisk prijemnog štambilja stavlja se, po pravilu, desno ispod teksta posljednjeg aktu pisanog u produžetku.

28. U otisk primljenog štambilja upisuju se podaci:

- u rubriku "Primljeno" - datum prijema akta,

- u rubriku "Organizaciona jedinica" - upisuje se arapski dvočifreni broj na način predviđen u stavu 2 tačke 26. ovog uputstva,

- u rubriku "Klasifikacioni znak" - klasifikacioni znak,

- u rubriku "Redni broj" - redni broj iz djevolodnika, odnosno upisnika,

- u rubriku "Prilog" - ukupan broj primljenih priloga,

- u rubriku "Vrijednost" - ukupan iznos novca ili drugih vrijednosti (neponištenih taksenih maraka) koje su priložene aktu.

Ukoliko se prilog sastoji od više listova, treba označiti i broj listova priloga. Koverata koja se prilaže uz akt i taksena marka ne smatraju se prilozima.

29. Po završenom rasporedivanju akti se evidentiraju u odgovarajuće evidencije.

III EVIDENTIRANJE AKATA

30. Primljeni, razrvrstani i rasporedeni akti evidentiraju se u osnovne evidencije istog dana i pod istim datumom kada su primljeni.

Telegrame, akte sa određenim rokovima, kao i druge hitne akte treba upisati u upisnik ili djevolodnik prije ostalih akata i odmah ih dostaviti u rad.

Ukoliko se zbog velikog broja primljenih akata ili iz drugih opravdanih razloga primljeni akti ne mogu evidentirati istog dana kad su primljeni, evidentiraće se najkasnije sljedećeg dana, prije upisivanja novoprmljenih akata i to pod datumom kad su primljeni.

31. U djevolodnik upisuju se akti predmeta neupravnog postupka.

U djevolodnik se ne upisuju akti koji ne predstavljaju službenu prepisku (na primjer: vraćene dostavnice ili povratnice, dokumentacija internog karaktera, službeni listovi organa, službena glasila, razni časopisi, brošure, prospekti i sl.).

32. U upisnik se evidentiraju akti predmeta upravnog postupka.

33. Ako se akti obrađuju automatskom obradom dokumenta, primanje akata registruje se u pisanicima u elektronskom djevolodniku, odnosno upisniku. Elektronski djevolodnik, odnosno upisnik sadrži iste podatke kao i djevolodnik, odnosno upisnik u obliku knjige.

34. U bazu dokumenta unose se akti u izvornom tekstu ili u obliku informativnog rezimea.

Stvarlaci aktu dužan je da akte preko 15 stranica napravi informativni rezime, a ako on to ne učini, stručna služba primaoca akata izradiće indikativni rezime.

Informativni rezime je potpuni prikaz problematike koju sadrži određeni akt.

Indikativni rezime opisno upućuje na vrstu dokumenta, predmet i način obrade činjenica.

35. Djevolodnik i upisnik predmeta upravnog postupka vode se po sistemu klasifikacionih znakova i rednih brojeva.

36. Klasifikacioni znak sastavljen je od dvije grupe oznaka:

- klasifikacije prema sadržini materije,
- klasifikacije prema vremenu nastajanja predmeta.

Klasifikacija prema sadržini materije određuje se na osnovu sadržaja akta, u skladu sa klasifikacionim znacima.

Klasifikacija prema vremenu određuje godinu otvaranja predmeta, a označava se sa dva zadnja broja kalendarske godine u kojoj je određeni predmet otvoren.

Klasifikacija prema vremenu odvaja se kosom crtom (/) od klasifikacije prema sadržini.

37. Klasifikacioni znak utvrđuje se i upisuje u pisarnici organa državne uprave prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet.

Svaki akt koji se odnosi na isti predmet ima isti klasifikacioni znak.

1. Evidentiranje akata u djelovodnik

38. Evidentiranje akata u djelovodnik (Obrazac br. 5.) vrši se na sljedeći način:

- 1) u rubriku 1. - klasifikacioni znak predmeta;
- 2) u rubriku 2. u gornjem dijelu - redni broj djelovodnika;
- 3) u rubriku 3. - podbroj 1.;
- 4) u rubriku 4. - datum prijema podneska ili akta, odnosno nastanka sopstvenog akta;
- 5) u rubriku 5. - kratka sadržina predmeta, sa navođenjem stvari na koju se podnese, odnosno akt odnosi;
- 6) u rubriku 6. - lično ime, odnosno naziv pravnog lica i mjesto poslijepozicija podneska, odnosno akta;
- 7) u rubriku 7. - lično ime, odnosno naziv pravnog lica i mjesto poslijepozicija podneska, odnosno akta;
- 8) u rubriku 8. - u prostoru iznad crte - podaci o mjestu gdje se predmet nalazi (organizaciona jedinica - o 1 ili daje, predmet u rokovnik - "R", izvorno rješen "IZV", u arhivi - "a/a" i dr.), a u prostoru ispod crte - datum dostavljanja predmeta u rad, stavljanja u rokovnik, arhiviranja i dr., zapisan sa oznake upisane u prostoru iznad crte;
- 9) u rubriku 9. - podaci koji bliže objašnjavaju izvršeno evidentiranje.

39. Po završetnom evidentiranju, u otkaz prijernog štamplja, u rubriku "klasifikacioni znak", upisuje se klasifikacioni znak iz rubrike 1. djelovodnika, a u rubriku "redni broj", upisuju se redni broj i podbroj iz rubrika 2. i 3. djelovodnika.

40. Dalji akt istog predmeta dobija novi podbroj prema redoslijedu kojim su evidentirani u djelovodniku.

Kada su kod nekog rednog broja popunjena sve tri mjesto predviđena za podnjevanje ili mesta za označavanje kretanja predmeta, dalje evidentiranje vrši se putem prenosa rednog broja.

Prenos se vrši na način što se klasifikacioni znak i redni broj ponovo evidentiraju u djelovodnik i to ispod posljednjeg rednog broja djelovodnika, u vrijeme kad se prenos vrši. U donjem dijelu rubrike 2. evidentira se redni broj kod koga se nastavlja evidentiranje podnjeva i kretanje predmeta, a pored rednog broja kod kojeg je nastavljeno evidentiranje stavljaju se redni broj pod kojim je predmet prvi put zaveden u djelovodniku. Ako se za neke predmete sa sigurnošću može predviđati da će imati više od tri podnjevanja, može se unaprijed rezervisati prostor za njihovo evidentiranje.

41. U slučaju da se isti predmet evidentira pod dva ili više rednih brojeva na taj način što se u donjem dijelu rubrike 2. prve upisanog rednog broja evidentiraju svih kasnije upisani evidentirani brojevi i obratno. Poslije izvršenog povezivanja akti cima cijelinu i dalje se vode pod posljednjim evidentiranim rednim brojem.

Prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet, akt se stavlja u omot spisa u koji se kasnije ulažu i ostali akti istog predmeta (obrazac br. 6). U omotu, akti se evidentiraju i slažu prema datumu njihovog prijema, tako da se odvozgo nalaži akt koji je primljen pod novijim datumom.

Na način iz stava 1. ove tačke postupa se i sa aktima upravnog postupka (obrazac broj 7.).

2. Evidentiranje akata u upisnik

43. Upisnik provestepenih upravnih predmeta vodi se posebno za upravne predmete u kojima se postupak pokreće po zahtjevu stranke, a posebno za predmete u kojima se upravni postupak pokreće po službenoj dužnosti.

44. Upisivanje akata u upisnik predmeta provestepenog upravnog postupka (Obrazac UP I, broj 8.) vrši se na sljedeći način:

- 1) u rubrike 1.-8. - podaci iz tačke 38. ovog uputstva,
- 2) u rubrike 9., 10., 11. i 12. evidentiraju se podaci o radu provestepenog organa po zahtjevu sa datumom odluke i to:
 - u rubriku 9. - kada je zahtjev odbačen,
 - u rubriku 10. - kada je zahtjev odbijen,
 - u rubriku 11. - kada je zahtjev usvojen,
 - u rubriku 12. - da li je ili nije odluka donesena u roku iz člana 218. ZUP-a, odnosno u drugom roku utvrđenom propisom.
- 3) u rubrike 13., 14. i 15. evidentiraju se podaci o radu provestepenog organa po žalbi sa datumom odluke i to:
 - u rubriku 13. - kada je žalba odbačena,
 - u rubriku 14. - kada je rješenje zamjenjeno novim,
 - u rubriku 15. - kada je žalba dostavljenja drugostepenom organu.
- 4) U rubrike 16., 17., 18. i 19. evidentiraju se podaci o radu drugostepenog organa sa datumom odluke, i to:
 - u rubriku 16. - kada je žalba odbačena,
 - u rubriku 17. - kada je žalba odbijena,
 - u rubriku 18. - kada je žalba usvojena (iskazuje se način rješavanja),
 - u rubriku 19. - kada je postupak obustavljen.

5) U rubrike 20., 21. i 22. evidentiraju se podaci o administrativnom izvršenju sa datumom, i to:

- u rubriku 20. - kada je odluka postala izvršna,
- u rubriku 21. - kada je donijet zaključak o dozvoli izvršenja,
- u rubriku 22. - kada je izvršenje sprovedeno.

6) U rubriku 23. - podaci koji bliže objašnjavaju izvršeno evidentiranje.

45. Evidentiranje akata u upisnik predmeta drugostepenog upravnog postupka (obrazac UP II - br. 9) vrši se na sljedeći način:

- 1) u rubrike 1. - 8. podaci iz tačke 38. ovog uputstva.
- 2) u rubriku 9. - naziv organa koji je donio ili nije donio provestepeno rješenje.
- 3) U rubrike 10., 11., 12., 13., 14. i 15. evidentiraju se podaci o načinu i rokovima odlučivanja drugostepenog organa sa datumom odluke i to:
 - u rubriku 10. - kada je žalba odbačena,
 - u rubriku 11. - kada je žalba odbijena,
 - u rubriku 12. - kada je rješenje izmjenjeno,
 - u rubriku 13. - kada je rješenje ponишteno,
 - u rubriku 14. - kada je postupak obustavljen,
 - u rubriku 15. - da li je ili nije odluka donesena u roku iz člana 247. ZUP-a, odnosno u drugom roku utvrđenom propisom.
- 4) U rubrike 16., 17. i 18. - podaci o razlozima usvajanja žalbe.
- 5) U rubrike 19. - datum dostavljanja odluke provestepenom organu.
- 6) U rubrike 20., 21., 22., 23. i 24. - podaci o upravnom sporu,
- 7) U rubrike 25. - podaci o upotrebi vanrednih pravnih sredstava sa datumom i načinom rješavanja.
- 8) U rubrike 26. - podaci koji bliže objašnjavaju izvršeno evidentiranje.

3. Evidentiranje izdatih uvjerenja

46. Evidentiranje izdatih uvjerenja vrši se u upisnik izdatih uvjerenja (obrazac UV br. 10), na sljedeći način:

- 1) u rubrike 1. i 2. podaci iz tačke 38. ovog uputstva,
- 2) u rubriku 3. - datum prijema usmenog ili pismenog zahtjeva,
- 3) u rubriku 4. - lično ime, odnosno naziv i mjesto podnjevanja zahtjeva,
- 4) u rubriku 5. - kratak sadržaj zahtjeva i svrha izdavanja,
- 5) u rubriku 6. - osnov izdavanja (čl. 171. ili čl. 172. ZUP-a),
- 6) u rubriku 7. i 8. - način i datum postupanja organa državne uprave (uvjerenje je izdato ili je zahtjev odbijen),
- 7) u rubriku 9. - da li je po zahtjevu postupljeno u roku ili ne (čl. 171. ZUP-a - 15 dana, član 172 ZUP-a - 30 dana),
- 8) u rubrike 10., 11., 12. i 13. - podaci da li je uložena žalba na odluku organa kojim se odbija zahtjev za izdavanje uvjerenja i postupku po žalbi.
- 9) u rubriku 14. - podaci koji bliže objašnjavaju izvršeno evidentiranje.

47. Uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izdaje se, po pravilu, istog dana kad je stranka usmeno zatražila izdavanje uvjerenja, a o saopštenju zahtjeva za izdavanje uvjerenja ne mora se sastavljati zapisnik ni popunjavati obrazac podneska.

Zahtjev iz stava 1. ove tačke ne treba posebno evidentirati. Evidencija o izdatim uvjerenjima istovremeno služi i kao evidencija o podnijetim zahtjevima.

4. Evidentiranje akata koji su određeni kao državna, vojna i službena tajna

48. Za evidentiranje akata određenih kao državna, vojna i službena tajna, za svaku vrstu tajne, upotrebljava se poseban djelovodnik.

Djelovodnik iz stava 1. ove tačke vodi se na istom obrazcu i na isti način kao i obični djelovodnik, s tim što se vodi u ukončenoj i ovjerenoj knjizi koja se može koristiti više godina, ali se za svaku godinu posebno zaključuje. Ovjeru ovdje djelovodniku vrši starješina organa državne uprave ili lice koje on ovlašt, uz stavljanje službenog pečata.

Poslije evidentiranja akata iz stava 1. ovog člana, u prijerni štamplji ispod rednog broja upisuje se skraćenica: "državna tajna", "vojna tajna", "službena tajna". Akti koji su utvrđeni kao "službena tajna", pored ove skraćenice, imaju i jednu od sljedećih oznaka: "strog poštovanje", "poštovanje" i "interno", što se, takođe, evidentira u otkaz prijernog štamplja.

49. Kada predmet koji je evidentiran u obični djelovodnik u toku postupka dobije određeni stepen poštovanja, evidentiranje se u odgovarajući djelovodnik, s tim što će se izvršiti povezivanje brojeva.

5. Popis akata

50. Popis akata (Obrazac broj 11.) vodi se u obliku tabaka ili knjige i sastavni je dio djelovodnika ili upisnika i služi za evidentiranje akata iste vrste koji se masovno primaju a po kojima se vodi isti postupak. Za ovu vrstu akata treba, po pravilu, na početku godine rezervisati prve brojeve u djelovodniku, odnosno upisniku, a u rubriku 5. stavaju se krapnim slovima "POPIS AKATA" i navodi kratka sadržina predmeta.

Kada se počekre poseban postupak u vezi sa aktom zavedenim u popisu akata, takav akt treba izuzeti iz popisa akata, zavesti ga u djelovodnik ili upisnik i izvršiti povezivanje.

Starješina organa državne uprave utvrđuje da koje će predmete voditi popis akata.

51. Kada je propisom za pojedine oblasti propisana sadržina posebne evidencije, onda se ta evidencija koristi umjesto propisanog obrasca popisa akata.

U istom popisu akata, odnosno posebnoj evidenciji ne može se voditi evidencija o predmetima koji su razvrstani na različite klasifikacione znakove.

6. Registr

52. Radi lakšeg i bržeg pronaalaženja rednog broja predmeta vodi se registar (Obrazac broj 12).

Podaci se u registar evidentiraju po predmetu, a po potrebi i po pošiljalocu.

Po predmetu evidentiraju se podnjevanja u registar.

1) prema početnom slovu ličnog imena fizičkog lica, odnosno naziva organa, ustanove ili pravnog lica na koji se predmet odnosi,

2) prema početnom slovu riječi koja označava bitnu sadržinu predmeta.

Po pošiljalocu tj. prema početnom slovu naziva pošiljaloca, evidentiranje podataka u registar vrši se ako to zahtjeva specifičnost poslovanja organa uprave.

53. Registr se ustrojava na taj način što se za svaku slovnu abzuze uzme po jedan tabak obrascu registra i na njemu se isjaku slova koja se nalaze ispod slova na koje se tabak odnosi. Početna slova abzuze kod kojih se prepostavlja veći broj upisa mogu se voditi još i po samoglasnicama.

Ako se registar vodi "po predmetu" starješina organa državne uprave može odrediti da se upisivanje u registar kod istog slova vrši posebno prema početnom slovu imena, odnosno naziva fizičkog lica, odnosno organa, ustanove ili pravnog lica na koji se predmet odnosi, a posebno prema početnom slovu riječi koja označava bitnu sadržinu predmeta. U tom slučaju treba u rubrici "način upisivanja" označiti kakav je način evidentiranja u registar (npr. "po prezimenu", "po nazivu" ili "po sadržinu").

54. Evidentiranje podataka u registar vrši se iz djelovodnika i upisnika.

Evidentiranje podataka u registar "po predmetu" vrši se na sljedeći način:

1) u rubriku 1. - rimskim brojem evidentira se mjesec u kome je predmet zaveden u djelovodnik, odnosno upisnik;

2) u rubriku 2. - lično ime fizičkog lica ili naziv organa, ustanove ili pravnog lica na koje se predmet odnosi, a ispod koga se navodi kratka sadržina akta. Ako se predmet odnosi na više lica evidentiraće se u registar, po potrebi, i skoro od tih lica;

3) u rubriku 3. - mjesto pošiljaloca;

4) u rubriku 4. - naziv, odnosno ime pošiljaloca;

5) u rubriku 5. i 6. klasifikacioni znak i broj pod kojim je predmet evidentiran u djelovodnik, odnosno upisnik;

6) u rubriku 7. - strana upisnika ili djelovodnika na kojoj je evidentiran klasifikacioni znak i redni broj akta.

55. Evidentiranje podataka u registar "po pošiljalocu" vrši se na taj način što se u rubriku 2. stavku naziv pošiljaloca, u rubriku 4. kratka sadržina predmeta. Rubrike 1, 3, 5, 6. i 7. popunjavaju se kao i odgovarajuće rubrike u registru "po predmetu".

56. Pri kombinovanom načinu vođenja registra (tačka 53. stav 2.) evidentiranje podataka u registar "po predmetu" ili "po nazivu" vrši se na taj način što se u rubriku 2. registra evidentira samo lično ime fizičkog lica, odnosno naziv organa, ustanove ili pravnog lica na koje se akt odnosi; u rubriku 3. njihovo prebivalište, odnosno sjedište; u rubriku 4. kratka sadržina predmeta; u rubrike 1. i 5. popunjavaju se isto kao u registru "po predmetu". Evidentiranje

podataka u registar "po sadržini" vrši se na taj način što se rubrike 2. i 3. koriste za evidentiranje najvažnije riječi iz sadržine predmeta (npr. kancelarijsko poslovanje), rubrika 4. - za bliži podatak o predmetu, dok se rubrike 1. i 5. popunjavaju na način kao i u registru "po prezimenu" odnosno "po nazivu".

7. Vođenje evidencije po dosjeima

57. Kada je to neophodno zbog specifičnosti određenih vrsta akata i predmeta u organu državne uprave, može se ustrojiti vođenje dosjea.
Evidencija po dosjeima vodi se u pisanci. Kada je to neophodno, zbog specifičnosti određene vrste predmeta, evidencija po dosjeima može se voditi u organu državne uprave.
58. U dosje se obavezno ulazi akt kojim je predmet završen, kao i druga značajna dokumentacija.
59. Za svaku vrstu dosjea treba napraviti poseban spisak.
Spisak dosjeja iz stave 1. ove tačke sadrži redni broj, naziv, odnosno lično ime lica i rubriku za primjedbe.
60. Na svaku kutiju, omot i sl. u koje se održaju akti i predmeti o kojima se evidencija vodi u okviru dosjea treba upisati redni broj iz osnovne evidencije, odnosno iz spiska dosjeja.
Po brojevima iz osnovne evidencije, odnosno iz spiska dosjeja se redaju u odgovarajućim oznacima, policama i sl.
61. Kad se dosje izda na revers licu za koje se vodi ili pošaće drugom organu, revers odnosno kopiju dopisa kojim je dosje postavljen treba držati na mjestu na kome se nalazio taj dosje, a u osnovnoj evidenciji, odnosno u spisku dosjeva u rubrici "Primjedba" upisati odgovarajući zabilješku.
Ako lice o kome se vodi dosje umre, izgubi određeno svojstvo ili iz nekog drugog razloga prestane potreba za daljim vođenjem dosjea, dosje treba iz aktivnih dosjeva odložiti među pasivne u osnovnoj evidenciji, odnosno u spisku aktivnih dosjeva u rubrici "Primjedba" upisati odgovarajuću zabilješku.
62. Kod velikog broja dosjeva, radi bržeg pronađenja predmeta, za svaku vrstu dosjeva može se ustrojiti poseban azbučni register i u njemu pored svakog naziva, odnosno ličnog imena lica upisati i broj dosjeva. Prema potrebi, za istu vrstu dosjeva može se voditi i više registara.
63. Ako se u okviru dosjeva nalaze upravljeni akti, sva dokumentacija koja se odnosi na isti upravljeni predmet drži se u posebnom omotu spisa.
64. Svaki dosje mora sadržati spisak upravnih predmeta po datumu nastanka predmeta. U spisku se upisuju i odgovarajući podaci sa omota spisa o načinu i rokovima rješavanja predmeta.

8. Način vođenja evidencija

65. Djelovodnik i upisnik vode se u nepovezanim sveskama od 5-10 tabaka.
Kada se akti obrađuju automatskom obradom dokumenata, djelovodnik i upisnik prenose se na magnetne trake svaka tri dana, a odštampani primjerak snima se na mikrofilm.
Registrar se vodi u nepovezanim tabacima.
66. Upisivanje podataka u evidencije vrši se mestilom ili hemijskom olovkom, čitkim rukopisom, vodeći računa da podaci iz jedne rubrike ne prelaze u drugu.
Za pojedine nazive mogu se upotrebljavati skraćenice koje su opšte poznate, tako da se mogu bez teškoča pročitati i razumjeti.
Nije dozvoljeno da se redni brojevi u evidenciju unaprijed upisuju.
67. U evidencije se ne smije vršiti brišanje pogrešno upisanih riječi ili brojeva, lijepljenje hartije preko pogrešno upisanih rubrika i sl. Ispravka se vrši i povlačenjem tanke linije preko pogrešno ispisanih teksta, a iznad toga ispisuje se pravilan tekst.

Ispravke vrši službenik koji vodi evidencije i ovjerava ih potpisom uz stavljanje datuma.

68. Evidencije se zaključuju sa 31. decembrom.

Zaključivanje se vrši stavljanjem ispod poslijednjeg rednog broja službene zabilješke o ukupnom broju upisanih predmeta. Ovu zabilješku, nakon stavljanja datuma, ovjerava službenik koji vodi te evidencije i njegov neposredni starješina uz stavljajući otisk službenog pečata.

U djelovodnik i upisnik ispod zabilješke o zaključivanju upisuju se klasifikacioni znaci i redni brojevi neriješenih predmeta iz te godine.

Kada ovi predmeti budu riješeni u narednoj godini, nakon njihovog arhiviranja, klasifikacioni znaci i redni brojevi precrtavaju se crvenom olovkom.

U djelovodnik i upisnik kod rednog broja pod kojim je zaveden popis aktova evidencija se upisuje broj aktova evidentiranih u popisu akata. Popisi akata slažu se po klasifikacionim znacima i prilažu uz djelovodnik i upisnik.

69. Svi neriješeni predmeti se istekom godine dostavljaju pisarcima radi evidentiranja u narednoj godini.

Službenik je dužan da uz neriješene predmete dostavi obrazloženja o razlozima koja su dovela da pojedini predmeti ne budu riješeni u godini u kojoj su evidentirani. Opravданost razloga cijeni starješina organa državne uprave.

70. Po završetku godine tabaci djelovodnika, odnosno upisnika, zajedno sa popisom akata, povezuju se u jednu ili više knjiga, s tim da jedna knjiga, po pravilu, ima do 200 tabaka.

Na prednjim stranama knjige upisuju se krupnim slovima naziv organa državne uprave, a ako se u organu državne uprave vodi više djelovodnika ili upisnika, upisuju se i naziv organizacione jedinice koja vodi djelovodnik ili upisnik. Ispod naziva upisuju se godina u kojoj je voden djelovodnik odnosno upisnik.

71. Tabaci registra povezuju se u knjigu na način propisan u tački 70. ovog uputstva.

IV DOSTAVA AKATA U RAD I VRAĆANJE

RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI

1. Zdržavanje akata

72. Prije dostavljanja akata u rad službenik pisarnice je dužan da projeri da li primljeni akt pripada predmetu koji je već evidentiran u osnovnu evidenciju i izvrši njihovo zdržavanje sa predmetom u vezi sa kojim su primljeni. Zdržavanje akata vrši se na taj način što se na osnovu podataka iz djelovodnika, odnosno upisnika utvrđuje gdje se nalazi predmet. Ako se predmet kome treba pridružiti novi akt nalazi u radu kod organizacione jedinice, pored prijernog štamplja, treba staviti datum koji pokazuje od kada se predmet tamo nalazi.

Ako je u pitanju arhivirani predmet, zdržavanje se vrši na taj način što se arhivirani predmet uzima iz arhive i zdržuje se aktom kojim se ponovo pokreće postupak.

Akt kojim se ponovo pokreće postupak, ako je podnijet u istoj godini kada je predmet završen, evidentira se pod brojem pod kojim je završen predmet sa kojim se zdržuje, ako je podnijet kasnije zavodi se pod odgovarajućim brojem iz godine u kojoj je podnijet.

2. Interna dostava

73. Dostavljanje akata u rad vrši se preko interne dostavne knjige (Obrazac broj 13.) istog dana kada su akti evidentirani, a izuzetno početkom radnog vremena sljedećeg radnog dana.

Organizaciona jedinica ima jednu, a po potrebi i više internih dostavnih knjiga.

Preko interne dostavne knjige dostavljaju se u rad i predmeti koji se čuvaju u rokovnik.

74. Akti primljeni poslije formiranja predmeta koji se već nalazi u organizacionoj jedinici, dostavljaju se bez omota. Ove akte u omot stavlja službenik koji obrađuje predmet, odmah po prijemu akta.

75. Prijem akata potvrđuje svujim potpisom starješinom organizacione jedinice ili službenik kojeg on ovlasti i dužan je da izvrši njihovo raspoređivanje na pojedine službenike.

Prijava akata u rad službenički potvrđuju stavljanjem datuma i potpisa u rubrike 7. i 8. interne dostavne knjige.

Ako se akti obrađuju automatskom obradom dokumenata, raspoređivanje akata vrši službenik koji je za to olažen.

76. Interna dostavna knjiga redovno se nalazi na određenom mjestu u organizacionoj jedinici, a mora se staviti na raspolaganje pisaricu u vrijeme upisivanja novih akata.

77. Dostavljanje računa u rad računovodstveni službi vrši se preko knjige računa (Obrazac br. 14.).

Prijem računa potvrđuje svujim potpisom računopologa.

78. Službeni listovi, časopisi i druge publikacije dostavljaju se preko kartona za dostavu službenih listova i časopisa (Obrazac broj 15.).

3. Vraćanje rješenih predmeta pisarnici

79. Rješeni predmeti koje treba otpremiti, arhivirati ili ustupiti drugoj organizacionoj jedinici vraćaju se pisaricima preko interne dostavne knjige. Privremeno ustupanje predmeta drugoj organizacionoj jedinici, radi davanja mišljenja, podataka i slično, vrši se neposredno.

Službenik koji obrađuje predmet dužan je, prilikom vraćanja rješenog predmeta pisaricima, da izdvoji dio predmeta koji se otprema od dijela koji ostaje u pisaricu za arhiviranje.

80. Na omotu spisa predmeta koji se vraća pisarcima službenik koji je obrađio predmet upisuje potrebne uputstva koja obuhvataju način otpreme akata (avionom, preporučeno, telefaksom, obično i sl.), stavljanje u rokovnik, arhiviranje i sl. i popunjava odgovarajuće rubrike na omotu spisa predmeta.

81. Prilikom prijema rješenih predmeta službenik pisarice dužan je da provjeri formalnu ispravnost predmeta i da u eventualne nedostatke ukaže službeniku koji je obrađio predmet, odnosno da mu predmet vratи na dopunu.

V SASTAVNI DJELOVI AKATA

82. Pored djelova propisanih u članu 13 Uredbe o kancelarijskom poslovanju, akt organa državne uprave mora sadržati oznaku priloga i naznaku kome je akt dostavljen.

83. Zaglavje akta stavlja se u gornji lijev ugođaj i sadrži tekst: Republika Crna Gora; Vlada Republike Crne Gore; naziv i sjedište organa državne uprave; naziv i sjedište područne organizacione jedinice; klasifikacioni znak; oznaku organizacione jedinice; redni broj; i mjesto i datum izrade akta.

Klasifikacioni znak, oznaka organizacione jedinice i redni broj odvajaju se međusobno crtom (-).

Akti predmeta upravnog postupka moraju imati i oznaku povstopenog ili drugostepenog upravnog postupka koja se stavlja ispred rednog broja (npr. UP I ili UP II).

84. Adresa primaoca sastoji se od punog naziva odnosno ličnog imena, sjedišta odnosno prebivališta primaoca, ulice i broja, a po potrebi i bližeg određista.

85. Kratka sadržina akta ("predmet") stavlja se na lijevu stranu, na sljedeći način:

1) Akt koji se odnosi na fizičko lice označava se stavljanjem njegovog ličnog imena i prebivališta i navodi stvar na koju se akt odnosi;

2) Akt koji se odnosi na pravno lice označava se stavljanjem naziva i imena i prebivališta, a navodi stvar na koju se akt odnosi;

3) Akt koji se odnosi na više fizičkih ili pravnih lica označava se samo pravno fizičko, odnosno pravno lice i navodi stvar na koju se akt odnosi.

4) Akt koji se odnosi na fizičko ni na pravno lice označava se navođenjem stvari na koju se akt odnosi.

86. Ispred naznake iz tačke 85. ovog uputstva stavlja se oznaka "Vez" i navodi broj i datum primljenog aktu na koji se odgovara, odnosno klasifikacioni znak i redni broj ranije otpremljenog akta organa državne uprave.

87. Tekst akta mora biti jasan, sazeti i čitak. U tekstu se mogu upotrebljavati samo one skraćenice koje su opšte poznate, a propisi koji se navode u aktu treba, po pravilu, napisati njihovim punim nazivom uz oznaku službenog lista u kojem su objavljeni.

88. Licne ime lica ovlašćenog za potpisivanje ispisuje se neposredno ispod oznake njegove funkcije.

89. Na svakom aktu koji se otprema otsjati službenog pečata stavlja se na lijeve strane potpisa službenog lica, tako da jednim dijelom zahvatiti tekst naziva funkcije potpisnika akta.

90. Prilozni koji se dostavljaju uz akti označavaju se njihovim ukupnim brojem, odnosno njihovim nazivom. Ova oznaka se stavlja ispod završetka teksta sa lijeve strane.

Prilozni uz akt moraju biti, po pravilu, složeni po redu izlaganja u aktu.

91. Konstatacija kome se akt dostavlja stavlja se na sljedeći način:

1) ako se dostavlja upravni akt na kraju akta s lijeve strane krupnim slovima stavlja se "DOSTAVITI", a ispod tog stavlja se ime, odnosno naziv primaoca sa adresom;

2) ako se dostavlja akt iste sadržine (raspis) razmjerne organizaciji, ustanovama i dr. naznačuje se na samom aktu kome je sve takav akt dostavljen;

3) kada je potreban da se sadržinom aktu u kome je raspoređena neka stvar na traženje jednog organa državne uprave poznačaju i drugi zainteresirani organi, taj akt treba adresovati na organ državne uprave koji je pokrenuo stvar, a ispod teksta navesti sve ostale kojima je taj akt dostavljen radi znanja;

4) ako je jednim aktom raspoređeno više predmeta evidentiranih pod posebnim brojevima, takav akt treba donijeti pod najvećim brojem, a ispod teksta navesti sve podnosiče zahtjeva na koje se takav akt odnosi.

Na navedeni način treba postupiti i u slučaju kada se primljeni akt dostavlja na rješavanje nadležnom organu pa se o tome obavještava pošiljalac akta radi znanja.

92. Akti se izrađuju u potrebnom broju primjeraka.

Izuzeto, akti koji nisu od naročite važnosti ili koji se zbog nenadležnosti ustupaju drugom organu, mogu se izraditi u produženju primljenog akta bez primjeraka za arhivu (izvorno rješavanje).

Pripreka između organizacionih jedinica istog organa državne uprave vrši se, po pravilu, u produženju primljenog akta.

Na aktima koji se izrađuju u produženju akta stavlja se desno od zaglavja, odnosno iznad naziva organizacione jedinice riječ "izvornik".

93. Za uverenja i druge akte koji se izdaju u većem broju sa istim osnovnim tekstom treba koristiti propisane obrasce.

Pri sastavljanju teksta obrazca treba voditi računa da sadrže, u skladu sa zakonskim propisima, samo neophodan tekst i da olakšavaju i pojednostavljaju rad, kako organa državne uprave, tako i stranaka.

94. Prilikom dostavljanja raspisa, instrukcija ili drugih važnijih akata za koje je potreban dokaz da su zaista primljeni, treba priložiti dostavniku.

95. Kada je za rješavanje nekog predmeta potrebno prikupiti podatke, treba ih prikupiti istovremeno i na najpodesniji način.

Prikupljanje podataka od organizacionih jedinica istog organa državne uprave vrši se, po pravilu, usmeno ili telefonski, o čemu se sastavlja bilješka u predmetu, koja sadrži od koga i kada su pribavljeni podaci i potpis službenika koji je podatke prikupio.

VI OTPREMANJE AKATA

96. Otpremanje akata vrši se preko poštanske službe ili preko dostavljača (kurira).

Izuzeto, organizacione jedinice koje vode poseban djelovodnik, odnosno upisnik, a uz to su prostorno odvojene, mogu same otpremati svoje akte.

97. Akti preuzeti u toku dana na otpremu moraju biti otpremljeni istog dana. Akti primljeni poslije zaključivanja otpremnih knjiga, ako nisuši hitni, otpremiće se sljedećeg radnog dana.

Na primjerku akta koji se zadržava za arhivu stavlja se datum otpreme i potpis službenika koji vrši otpremanje akata.

98. Koverat u kome se otpremaju akti treba da sadrži u gornjem lijevom ugлу pre strane tačan naziv i blizu adresu pošiljaoča, sve klasifikacione znake i redne brojeve akata koji se nalaze u koverti. Naziv primaoca pošiljke ispisuje se krupnim i čitkim rukopisom ili pisaćom mašinom. Mjesto primaoca pošiljke piše se velikim štampanim slovima, a ispod tog stavlja se njegova bliza adresa.

1. Otpremanje akata putem poštanske službe

99. Svi akti koji će se otpremiti preko poštanske službe razvrstavaju se u tri grupe: I - obične pošiljke, II - poštanski pregradak i III - preporučene pošiljke i tim redom upisuju se u dostavnu knjigu za poštu (obrazac broj 16.).

Ako za otpremanje pošiljki postoje posebne propise propisane od strane poštanske službe, koristiće se te knjige.

Dostavna knjiga za poštu služi kao evidencija o izvršenoj otpremi akata preko poštanske službe i radi pravdanja utrošenog novca na ime poštanskih troškova. Svakog dana poslije otpremanja akata preko poštanske službe treba sabirati ukupno utrošeni novac za poštarinu i te iznose upisati u kontrolnik poštarine.

100. Organizacione jedinice koje vode poseban djelovodnik, odnosno upisnik, a ne otpremaju akte, predaju svoje akte preko dostavne knjige za poštu, pisaricu radi otpreme. Akti se predaju nekoveritani, sem akata povjerljive prirode. U ovom slučaju u dostavnu knjigu za poštu upisuju se vodoravno preko rubrike 2, 3. i 5. samo klasifikacioni znaci i redni broj akata koji se predaju, dok će se primanje istih na otpremu potvrđivati stavljanjem datuma i

				odnosno naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obrazac br. 2

Knjiga primljene pošte na ličnost(format A-4)

Redni broj	Datum prijema	Broj		Pošiljalac		Organizaciona jedinica	Potvrda prijema	
		Akta	Preporuke	Lično ime odnosno naziv	Mjesto		Datum	Potpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obrazac br. 3

Knjiga dežurstva (format A-4)

Datum	Lično ime i zvanje dežurnog službenika	Trajanje		Podaci o primljenoj pošti, telefonskim saopštenjima i drugim važnijim dogadjajima	Potpis dežurnog službenika
		od	do		
1	2	3	4	5	6

Obrazac br. 4

Prijemni štambilj (format 70 h 30 mm)

Pisarnica _____
(naziv organa državne uprave)

Primljeno:				
Organizaciona jedinica	Klasifikacioni znak	Redni broj	Priloga	Vrijednost

Obrazac br. 5.

Djelovodnik (format 250h353 mm)

Klasifikacioni znak	Redni broj	Podbroj	Datum prijema odnosno nastanka akta	Predmet	Lično ime, odnosno naziv i mjesto	Broj i datum prijavljene akta	Kretanje predmeta	Primjedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prenos							
	Prenos							

Obrazac br. 6

(prva strana - neupravljeni predmeti)

Omot spisa

(format A-3)

Klasifikacioni znak _____
(naziv organa državne uprave)

Redni broj _____
Organizaciona jedinica _____
Predmet _____

Zajedno riješeni predmeti broj: _____
Rok: _____

Rok čuvanja: _____
Broj iz interne dostavne knjige: _____
Vraćen pisamici: _____

19 godine
(mjesto)

OBRADIO

Obrazac br. 7.
(prva strana - upravljeni predmeti)

Omot spisa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Odluka o zahtjevu i datum odluke				Rad prvostepenog organa po žalbi i datum odluke				Rad drugostepenog organa po žalbi i datum odluke				Administrativno izvršenje			Napomena
Zahtjev odbačen	Zahtjev odbijen	Zahtjev usvojen	U roku (da, ne)	Žalba odbačena	Rješenje izmijenjeno novim	Žalba dostavljena drugostepenom organu	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Žalba usvojena (način rješav.)	Postupak obustavljen	Odluka izvršna	Zaključak o dozvoli izvršenja	Izvršenje sprovedeno		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Obrazac UP II br. 9.

Upisnik predmeta drugostepenog upravnog postupka

(format: 250h353 mm)

Klasifikacioni znak	Redni broj	Podbroj	Datum prijema žalbe	Predmeti	Lično ime, odnosno naziv i mjesto	Broj i datum primljene žalbe	Kretanje predmeta
1	2	3	4	5	6	7	8

Naziv organa koji je donio ili nije donio prvostepeno rješenje	Žalba										Varredna pravna sred.	Prinjedba					
	Odluka o žalbi i datum					u roku (da-ne)	Razlozi usvajanja žalbe			Odluka odbijena, pravost organa (datum)	Podnijeta tužba (da-ne, datum)	Organ izmjerenje odluku (datum)	Predmet dostavljen sudu (datum)	Tužba odbijena, usvojena (broj i datum)	Izvršene sudske odluke (datum)		
	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Rješenje izmijenjeno	Rješenje poništeno	Postupak obustavljen		Povreda pravila postupka	Pogrešno ili nepogrešno utvrđ. činj. stanje	Pogrešna primjena mat. prava								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Obrazac Uv br. 10.

Upisnik izdatih uvjerenja

(format: 250 h 353)

Klasifikacioni znak	Redni broj	Datum prijema zahtjeva	Lično ime, odnosno naziv i mjesto	Kratak sadržaj zahtjeva	Osnov izdavanja uvjerenja (čl. 171 ili 172 ZUP-a)	Način postupanja (datum)	Postupljeno u roku (da-ne)	Uložena žalba (da-ne, datum)	Postupak po žalbi			Prinjedbe	
									Prvostepeni organ izmjenjeno odluku (datum)	Predmet dostavljen drugostepenom organu (datum)	Odluka drugostepenog organa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Obrazac br. 11.

Popis akata

(format A-4)

Predmet: _____
 Redni broj: _____
 Klasifikacioni znak: _____
 Organizaciona jedinica: _____

Podbroj	Datum prijema	Broj i datum primljenog akta	Lično ime, odnosno naziv i mjesto	Kretanje predmeta	Prinjedba
1	2	3	4	5	6

Obrazac br. 12.

Registar

(format A-4)

Način upisivanja:

Mjesec	Predmet-pošiljalač	Mjesto	Pošiljalac-predmet	Klasifikacioni znak	Redni broj	Strana djevodniknika
1	2	3	4	5	6	7

Obrazac br. 13.

Interna dostavna knjiga

(format A-4)

Redni broj	Datum upisa	Klasifikacioni znak	Redni broj akta	Potvrda prijema				Vraćeno pisarci		Primjedba
				Starješina organizacione jedinice		Službenika		Datum	Potpis	
				Datum	Potpis	Datum	Potpis	Datum	Potpis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Obrazac br. 14.

Knjiga primljenih računa

(format A-4)

Redni broj	Datum upisa	Broj računa	Pošiljalac		Potvrda prijema		Primjedba	
			Lično ime odnosno naziv	Mjesto	Datum	Potpis		
			1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	8

Obrazac br. 15.

Karton za dostavu službenih listova i časopisa

(format A-4)

Naziv organa državne uprave _____
Naziv lista - časopisa _____
Broj primjera _____
Organizaciona jedinica _____
Godina _____

Karton za dostavu listova i časopisa

Broj lista - časopisa	Potvrda prijema		Broj lista časopisa	Potvrda prijema		Primjedba
	Datum	Potpis		Datum	Potpis	
1	2	3	4	5	6	

Obrazac br. 16.

Dostavna knjiga za poštu

(format A-4)

Datum otpreme	Klasifikacioni znak	Redni broj	Primalac Lično ime odnosno naziv	Mjesto	Poštarija	Broj preporuke
1	2	3	4	5	6	7

Obrazac br. 17.

Kontrolnik poštarine

(format 148h210 mm)

Datum	Opis	Vrijednost			Ovjera
		Primljeno	Utrošeno	Stanje	
1	2	3	4	5	6

Obrazac br. 18.

Dostavna knjiga za mjesto

(format A-4)

Redni broj	Datum upisa	Klasifikacioni znak	Redni broj akta	Primalac		Potvrda prijema		Primjedba
				Prezime i ime odnosno naziv	Adresa	Datum	Potpis	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Obrazac br. 19.

Arhivska knjiga

(format A-4)



Redni broj	Datum upisa	Godina nastanka	Klasifikacioni znak	Opis materijala	Kategorija registratur. materij.	Ukupan broj	Rok čuvanja	Prinjedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obrazac IZV 1-br. 20.

Izvještaj o rješavanju prvostepenih upravnih predmeta po zahtjevu stranke

U _____ za ____ tromesečeje _____ god.

(naziv organa državne uprave)

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV Z-br. 21.

Izvještaj o rješavanju predmeta drugostepenog postupka

U _____ za ____ tromesečeje ____ god.

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Izv. 3. - obrazac br. 22.

Izvještaj o rješavanju prvočlenih upravnih predmeta po zahtjevu za period od 1.1.199 do 31.12.199 godine.

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV-4 br. 23.

Izvještaj o rješavanju prвostepenih upravnih predmeta po službenoj dužnosti za period od 1.1.199__ do 31.12.199__ godine.

Klasifikacioni znak	Broj neriješenih predmeta na kraju prethodne god.	Broj pokrenutih postupaka u toku godine	Ukupan broj predmeta u radu (2+3)	Broj predmeta rješenih u toku god.			Broj neriješenih predmeta	Broj podnesenih žalbi			
				Donijeto rješenja	Obustavljen postupak	Ukupno riješeno (6+7)		Žalba odbačena	Prvostepena odluka zamijenjena	Predmet dostavljen drugostepenom	Svega žalbi u toku

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV-4 br. 24.

Izvještaj o rješavanju drugostepenih upravnih predmeta za period od 1.1.199__ do 31.12.199__ godine.

Broj neriješenih žalbi na kraju godine	Propisani rok istekao	Propisani rok nije istekao	Upravni spor			Primjedbe
			Broj pokrenutih upravnih sporova	Broj odluka iznijevljenih povodom podnijete tužbe	Broj ponistišenih odluka u upravnom sporu	
14	15	16	17	18	19	20

(miesto i datum)

MP

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV-6 br. 25

Izvještaj o radu prvostepenih organa povodom upotrebe vanrednih pravnih ljevaka u upravnom postupku za period od 1.1.1999. do 31.12.1999. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)

1) Čl. 249-260. ZUP-a,

2) Član 261 ZUP-a, mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom,

3) Član 265 ZUP-a, ukidanje i mijenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili po zahtjevu stranke
4) Čl. 267 i 268 ZJP-a, odložiti pricu rješenja nižim

4) Cl. 267 i 268. ZUP-a, oglašavanje rješenja nistavnim.

Obrazac IZV-7 br. 26

Izvještaj o radu drugostepenih organa povodom upotrebe vanrednih pravnih lječova u upravnom postupku za period od 1.1.199 do 31.12.199 godine

Klasifikacioni znak	Obnova postupka ¹⁾	Ukidanje i mijenjanje rješenja ²⁾	Rad u vezi sa upravnim sporom ³⁾	Oglašeno rješenje ništavim ⁴⁾	Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora ⁵⁾	Vanredno ukidanje
---------------------	-------------------------------	--	---	--	---	-------------------

Ukupno podnijeto zahtjeva za obnovu postupka	Odluka o zahtjevu			Odluka o drugostepenom rješenju		Po zahtjevu stranke		Uz pristanak stranke		Rješenje izmijenjeno	Rješenje poništeno	Po zahtjevu stranke	Po službenoj dužnosti	Ukinuto	Poništeno	Ukinuto	
	Odbačen	Odbijen	Usvojen	Potvrđeno	Izmijenjeno	Ukinuto	Izmijenjeno	Ukinuto	Izmijenjeno								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)

- 1) Čl. 249-260. ZUP-a,
- 2) Član 265 ZUP-a, ukidanje i mijenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili po zahtjevu stranke
- 3) Član 261 ZUP-a, mijenjanje i ponistavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom,
- 4) Čl. 267 - 268. ZUP-a, oglašavanje rješenja ništavim
- 5) Čl. 263 - 264. ZUP-a, ponistavanje i ukidanje po pravu nadzora,
- 6) Čl. 266. ZUP-a, vanredno ukidanje rješenja.

Obrazac IZV-8 br. 27.

Izveštaj o neizvršenim izvršnim rešenjima sa stanjem na dan 31.12.199__ godine.

Klasifikacioni znak	Rješeno po službenoj dužnosti						Rješeno po zahtjevima stranaka					
	Ukupan broj neizvršenih rješenja		Rješenje postalo izvršno				Ukupan broj neizvršenih rješenja		Rješenje postalo izvršno			
	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.	19 god.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV-9 br. 28

Izveštaj o radu na upravnim predmetima u postupku revizije za period od 1.1.199_ do 31.12.199_ godine

Klasifikacioni znak	Neriješeno na kraju prethodne godine	Primljeno u toku godine	Ukupno u radu (2+3)	Broj rješenih predmeta			Način rešavanja				Neriješeno (broj procenat)	
				U zakonskom roku	Po isteku zakonskog roka	Ukupno riješeno	Data saglasnost	Rješenje poništeno	Rješenje preinačeno	Broj	Procenat (114)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Izv 10 obrazac br. 29

Izveštaj o izdatim uvjerenjima za period od 1.1.199_ do 31.12.199_ godine

Klasifikacioni znak	Broj neriješenih zahtjeva u prethodnoj godini	Broj zahteva primljenih u toku godine	Ukupno	Broj izdatih uvjerenja		Broj odbijenih zahtjeva za izdavanje uvjerenja	Broj žalbi na negativnu odluku (ukupno)	Broj odluka izmijenjenih po žalbi	PRIMJEDBA
				Po članu 171. ZUP-a	Po članu 172. ZUP-a				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV 11-br. 30

Izveštaj o stanju kadrova koji rade na upravnom postupku sa visokom školskom spremom na dan 31.12.199_ godine

Klasifikacioni znak	Sistematisovano	Popunjeno	Sa višom ili srednjom stručnom spremom	Ukupno	Broj službenika koji vode postupak i donose rješenje	Primjedba

Pravni smjer	Družni smjer	Pravni smjer	Družni smjer	Sistematisovano	Popunjeno	Vodi postupak i priprema nacrte rješenja	Vodi postupak i donosi rješenja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)

KLASIFIKACIJA PREMA SADRŽINI MATERIJE

a) Sadržina glavnih grupa

0 DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE, UPRAVA

Opće o društvu i državnom uređenju, organi vlasti, lokalna samouprava, preduzeća, ustanove i druga prava lica, organizacija, metod i tehnika rada, organizacija upravnog poslovanja, statistika, predstavke, molbe i pritužbe, vjerska pitanja.

1 RAD, RADNI ODNOSI I SOCIJALNO OSIGURANJE

Zapošljavanje, radni odnosi, plate, stručno usavršavanje, radno vrijeme, odmor, odsustva i bolestanja, radni sporovi, disciplinska i materijalna odgovornost, odlikovanja i priznanja, zaštita na radu, socijalno osiguranje.

2 GRADANSKA STANJA, DRŽAVNA I JAVNA BEZBJEDNOST

Evidencija građana i građanskih stanja, državljanstvo, zaštita političkih i imovinskih prava, javni porek, bezbjednost saobraćaja, kriminalitet, državna bezbjednost, pravni položaj i boravak stranaca u zemlji i naših građana u inozemstvu, putne isprave i vize, kontrola putničkog saobraćaja i robe preko državne granice.

3 PRIVREDA

Planiranje i privredna saradnja, energetika, industrija i mala privreda, poljoprivreda, šumarstvo, veterinarstvo, lovstvo, ribolov, vodoprivreda, zadrugarstvo, trgovina, otkupi i snabdijevanje, ugostiteljstvo i turizam, saobraćaj i veze, prostorno uređenje i zaštita čovječeve okoline, građevinarstvo i komunalna djelatnost, stambena privreda i stambeni odnosi, cijene i životni standard, privedne manifestacije, tehnološki razvoj, propaganda, standardi.

4 FINANSIJE

Budžetsko i finansijsko poslovanje, novčani i kreditni sistem, hartije od vrijednosti, osiguranje, porezni, takse i naknade, javni zajmovi, lokalni javni prihodi, javni prihodi za finansiranje obveznog socijalnog osiguranja, ostali javni prihodi, imovinsko-pravni odnosi, igre na sreću, spoljne finansije.

5 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

Zdravstvo, zdravstvena djelatnost, naučni rad u zdravstvu, zdravstvene usluge sa inozemnim elementom, troškovi zdravstvenih usluga, opće o socijalnoj zaštiti, oblici socijalne zaštite, zaštita boraca NOB-a i ratnih vojnih invalida, saradnja sa međunarodnim socijalnim organizacijama.

6 OBRAZOVANJE, NAUKA I KULTURA

Predškolsko obrazovanje, školstvo, nauka, biblioteke, arhivi, muzeji, galerije, izložbe, zaštita spomenika kulture, pozorišta, film, radio, televizija, štampa, književnost, izdavačka djelatnost, likovna umjetnost, kulturna propaganda, saradnja sa inozemstvom u oblasti kulture, fizička kultura.

7 PRAVOSUDE

Sudsko poslovanje, ponični, vanpončni, izvršni, krivični i zemljivo-knjizični predmeti, registri i evidencije, upravni i ustavni sporovi, sudovi, javna tužilaštva, pravna pomoć, saradnja sa inozemstvom na pružanju pravne pomoći, nadzor i kontrola poslovanja pravosuda.

8 ODBRANA

Ostvarivanje sistema obrane, pripreme stanovništva, civilna zaštita, elementarne nepogode, veze, poslovni bezbjednosti.

9 PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE OD 0 DO 8

Odnosi sa inozemstvom, hidrometeorologija, seismologija, geološki poslovi, premjer zemljista i izrada planova, katastar zemljista, katastar postrojenja i posebnih objekata i instalacija, geotehnička dokumentacija, regulacije.

b) Klasifikacione oznake prema sadržini materije

Klasifikacioni znaci

OSNOVNI TEKST

Uputstvo za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Upustvo je objavljeno u "Službenom listu RCG", br. 1/93.

I UVODNE ODREDBE

1. Ovim uputstvom propisuju se bliža pravila vršenja kancelarijskog poslovanja organa državne uprave, službi organa Republike Crne Gore, kao i organa opštine i glavnog grada i preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica kada vrši javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi državne uprave).

2. Osnovna evidencija o aktima i predmetima ustrojena putem upisnika, djevolodnika ili automatske obrade podataka vodi se po sistemu jedinstvenih klasifikacionih znakova.

Predmeti i akti klasifikuju se po materiji u deset glavnih grupa (od 0 do 9) i to: 0 - Društvo, državno uređenje, uprava; 1 - Rad, radni odnosi, socijalno osiguranje; 2 - Gradanska stanja, državna i javna bezbjednost; 3 - Privreda; 4 - Finansijske; 5 - Zdravstvo i socijalna zaštita; 6 - Obrazovanje, nauka i kultura; 7 - Pravosude; 8 - Obrana; 9 - Predmeti koji ne spadaju u glavne grupe od 0 do 8.

U okviru ove podjele, po decimalnom sistemu, vrši se dalje raščlanjivanje glavnih grupa na grupe (dvocifreni znaci), i na podgrupe (trocifreni znaci), prema srodnosti i obimu pojedinih poslova obuhvaćenih glavnim grupama.

Klasifikacija predmeta prema sadržini materije sastavni je dio ovog uputstva.

II PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE PODNEŠAKA, AKATA I DRUGIH POŠILJKI

1. Neposredno primanje podnesaka, akata i drugih pošiljki

3. Primanje podnesaka, akata i drugih pošiljki (novčanih pisama, telegrama, paketa i dr.) vrši se, na određenom mjestu, u pisanicu (prijemna kancelarija).

4. Podneci, akti i druge pošiljke primaju se u vrijeme utvrđeno propisom, a prima ih određeni službenik pisaricu.

Van radnog vremena i u dane kada organ državne uprave ne radi, podnese, akti i druge pošiljke prima dežurni službenik, ako je u organu državne uprave organizovano dežurstvo.

5. U prijemnoj kancelariji, u kojoj se vrši prijem stranaka, neophodno je obezbediti tehniku, i druga sredstva kojima se strankama omogućava brže obavljanje poslova. Na vidnom mjestu moraju se istaći obrasci za pojedine vrste podnesaka sa uputstvima u vezi sa podnošenjem.

Prijemna kancelarija mora biti posebno označena sa naznačenjem za koje organe državne uprave se u njoj vrši prijem podnesaka i drugih akata.

6. Kada akt, odnosno podnese sadrži koji formalni nedostatak (nije potpis, nije ovjeren pečatom, nema priloga navedenih u aktu, nema adrese i sl.), službenik će upozoriti stranku na te nedostatke i objasnitи način otklanjanja. Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se akt primi, službenik će akt primiti, s tim što će na njemu sačiniti službenu zabilješku o upozorenju.

Ako organ državne uprave nije nadležan za primanje akata, službenik će stranku na to upozoriti i uputiti je na nadležni organ. Ako stranka i pored upozorenja zahtijeva da se njen akt primi, postupiće se na način iz stava 1. ove tačke.

7. Službenik pisarice je dužan određenom službeniku uputiti stranku koja želi podneseak da usmeno saopšti na zapisnik.

Ako organ državne uprave nije nadležan za primanje akata, postupiće se na način predviđen u stavu 2. tačke 6. ovog uputstva.

8. Službenik koji prima akt ne posredno od stranke odbije prijem akta ako je akt netaksiran ili nedovoljno taksiran, a podliježe plaćanju takse.

Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani akt stigne putem poštanske službe, organ državne uprave postupiće u skladu sa propisima o administrativnim taksama.

9. Na zahtjev stranke koja ne posredno predaje akt mora se izdati potvrda o prijemu akta.

Potvrda o prijemu akta o kome se rešava u upravnom postupku izdaje se prema propisanim obrascima, a prijem ostalih akata potvrđuje se stavljanjem otiska prijemnog štamplja na kopiju akta ili na posebnom papiru.

10. Primanje podnesaka, akata i drugih pošiljki od drugih organa ili preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica koji se dostavljaju preko dostavljajuća (kurira) potvrđuje se stavljanjem datuma i čitkog potpisa u dostavnoj knjizi, na dostavnici, povratnici ili na kopiji akta čiji se original prima. Pored datuma i potpisa, osim u dostavnoj knjizi, stavlja se i službeni pečat organa državne uprave.

Pored podataka iz stava 1 ove tačke stavaju se i vrijeme prijema (čas i minut) u svim službevima kada je to propisom predviđeno. Ovaj podatak treba približiti i na primljenoj aktu, odnosno na koverti, ako službenik koji je primio nije ovlašćen da otvor.

2. Primanje pošte preko poštanske službe

11. Primanje pošte (u daljem tekstu: pošiljka) koja se državnim organima dostavlja preko poštanske službe, kao i poduzimanje iz poštanskog pregratka vrši se po propisima poštanske službe.

Prilikom primanja, odnosno podizanja pošiljki iz poštanskog pregratka, službenik ne smije podići pošiljku ako utvrdi da je pošiljka oštećena. U takvom slučaju službenik mora zahtijevati od nadležne poštanske službe, odnosno pismonoše da se stanje i sadržaj pošiljke komisiji utvrdi i tek poslije toga preuzeće pošiljku sa zapisnikom o komisijском nalazu.

12. Službenik koji prima pošiljku, a koji nije ovlašćen da ih otvara, dužan je da ih odmah nakon prijema preda službeniku ovlašćenom za njihovo otvaranje.

Prijem običnih pošiljki se ne potvrđuje, dok se prijem prepunjenih pošiljki, novčanih pisama i drugih pošiljki čiji se prijem pismeno potvrđuje evidentira u knjigu primljene pošte (Obrazac broj 1.).

3. Otvaranje i pregled pošiljki

13. Pripisje pošiljke koje su adresirane na druge organe, organizacije ili lica, pisarica neotvorene, na najugodniji način, šalje adresatu ili vrši poštanskoj službi.

14. Obične i preporučene pošiljke, primljene u zatvorenom kovertu, otvaraju se u koverti stavlja datum, čas i minut prijema. Ove pošiljke otvara predstavnik komisije, ako nije drugačije propisano.

Pošiljke na kojima je označeno da predstavljaju državnu upravu, odnosno lice koje je ovlašćeno za njeno otvaranje.

Pošiljke primljene na određenog službenika uručuju se neotvorene adresatu preko knjige primljene pošte na ličnost (Obrazac broj 2). Ako pošiljka ove vrste predstavlja službeni akt upućen organu državne uprave, primljač je dužan, najdalje u roku od 24 časa po prijemu, akt vrati pisaricu radi evidentiranja.

U organu državne uprave gdje postoji službeni dežurstvo, hitno poštu primljenu van redovnog radnog vremena otvara dežurni službenik (obrazac br. 3), aako su u pitanju akti koji predstavljaju državnu, vojnu ili službenu tajnu, a službenik za to nije ovlašćen, dostavljaće je licu koje je ovlašćeno da je otvor.

Ako su akti označeni određenim stepenom tajnosti primljeni putem sredstava automatske obrade dokumenta, pregled tih aktova može vršiti samo službenik koji za to ima dozvolu rada. Dozvola rada je pismeni akt starješine organa državne uprave kojim se ovlašćuje službenik da pomoci Šifre, koju mu usmeno saopštava, pristup bazi dokumenta u kojoj su podaci označeni određenim stepenom tajnosti i tako vrši pregled aktova.

15. Prilikom otvaranja koverta paziti da se ne ošteti njihova sadržina, da se prilozi raznih aktova ne pomiješaju i slično. Naročito treba provjeriti da li se oznake i brojevi napisani na koverti slažu sa oznakama i brojevima primljenog aktova. Ako neki od aktova naznačenih na koverti nedostaju ili su primljeni prilozi bez propратnog aktova, ili obrnuto, ili se ne vidi ko je posiljalac, to će se utvrditi službenom zabilješkom, uz koje će se i koverat priložiti. U ovakvim slučajevima, pisarica je dužna, ako je moguće, da o tome obavijesti posiljalca.

Uz primljeni akt prilaže se i koverat, pogotovu kad datum predaje pošti može biti važan za računanje rokova (rok za žalbu, rok za učešće na konkursu itd.), ili kad se iz podneska ne može utvrditi mjesto odakle je poslat, ili im

podnosioca, a ovi su podaci označeni na koverti.

Ako je u jednom kovertu prisjelo više akata uz koje bi trebalo priložiti koverat, koverat će se priložiti samo uz jedan akt. Na ostalim aktima upisaće se klasifikacioni znak i broj predmeta uz koji je priložen koverat, zatim datum predaja posti, ako su prislijeli preporučenom postomi i drugi podaci koji su označeni na kovertu.

16. Ako su koverti preporuka ili omoti paketa drugi pošiljki primjeni oštećeni, a postoji sumnja o neovaščenom otvaranju, prije otvaranja treba o tome sačiniti, u prisustvu još da službenika, zapisnik u kome će se konstatovati vrsta, obim oštećenja i da li što nedostaje u prisjeljenoj pošiljci.

17. Nedostatke i nepravilnosti utvrđene prilikom otvaranja pošiljke treba konstatovati kratkom zabilješkom koja se upisuje neposredno uz otkaz prijemnog štamplja (na primjer: "primljeno bez priloga", "nepotpisano" i sl.).

Ako se u kovertu nađe akt adresiran na neki drugi organ, organizaciju ili lice, na njemu će se upisati zabilješka "pogrešno dostavljen", a zatim će pisamica na najpogodniji način akt poslati onome kome je upućen. Ovaki akti se ne vode u evidenciju primljenih akata.

Zabilješku iz st. 1. i 2. ova tačke potpisuje službenik pisamice koji pregleda poštu. Ispod zabilješke iz stava 2. stavka se još i pečat.

18. Ako se prilikom otvaranja pošte utvrdi da je už priložen novac ili neka druga vrijednost, na primjenom aktu treba kratkom zabilješkom konstatovati primljeni novčani iznos, odnosno vrstu vrijednosti.

19. Ako je u akt priložena dostavnica treba na njoj potvrditi prijem datuman, potpisom i pečatom i odmah je vratiti pošiljacu.

20. Službenik koji prima akte i poštene pošiljke neposredno, odnosno pregleda akate dužan je da vodi računa o tome: koji akti i radnje kod organa podliježe taksiranju, kolika je visina takse propisana za pojedine vrste akata, isprave i sl. u kojim slučajevima postoji zakonski osnov za oslobođanje od plaćanja takse itd.

21. U pogledu netaksiranih ili nedovoljno taksiranih akata i njihovih priloga, kao i u pogledu postupanja sa aktima i njihovim prilozima na kojima se utvrde neispravnosti u taksiranju, lijepljenju ili poništavanju taksenih maraka, treba postupati po važećim propisima s administrativnim taksama.

22. Ako se prilikom pregledanja pošiljke primjeni preko poštanske službe utvrdi da podnesak nije taksiran ili je nedovoljno taksiran, službenik pisamice će obavijestiti stranku da dostavi odgovarajuću vrijednost takse, a akt, uz kružku zabilješku pored otkaza prijemnog štamplja, dostavice u rad.

Ako je podnesak oslobođen plaćanja takse službenik pisamice će se konstatovati kratkom zabilješkom, uz navođenje odgovarajućeg propisa o oslobođanju.

4. Razvrstavanje i raspoređivanje predmeta (akata)

23. Primljene predmete (akte) razvrstava i raspoređuje, po pravilu, službenik pisamice.

24. Razvrstavanje predmeta (akata) vrši se na akte upravnog postupka i ostale akte (akti predmeta neupravnog postupka), kao i po sadržini materije koja se u aktu obrađuje.

Pri razvrstavanju po sadržini prvo se utvrđuje glavna grupa, zatim odgovarajuća grupa i podgrupa prema klasifikacionim oznakama.

Akt u kome se obrađuju različita materija koja se odnosi na djele ili više klasifikacione oznake razvrstava se i vodi, po pravilu, na čiju se sadržinu pretežno odnosi.

25. Pri razvrstavanju predmeta (akata) treba, po pravilu, upotrebljavati raščlanjenja trocifrene oznake i dalje interno raščlanjivanje, ako je potrebno.

Ako se u organu državne uprave u toku godine očekuje manji broj akata u okviru pojedinih oznaka, mogu se koristiti i dvocifreni znaci (grupe), odnosno jednocifreni znaci (glavne grupe), pod uslovom da takav način razvrstavanja obezbeduje dovoljnu preglednost akata i omogućuje riješivo brzo pronađenje.

26. Raspoređivanje akata na organizacione jedinice vrši se stavljanjem brojčane oznake organizacione jedinice u rubriku "Organizaciona jedinica" prijemnog štamplja.

Organizacione jedinice označavaju se arapskim dvocifrenim brojevima počev od broja 01. Oznake organizacionih jedinica utvrđuje starješina organa državne uprave planom klasifikacionih oznaka. Utvrđene oznake ne mogu se mijenjati tokom godine. Novosvojene organizacione jedinice označavaju se sljedećim novim brojevima.

27. Po završenom pregledu službenik pisamice na svaku aktu koji će biti upisan u djelovodnik ili upisnik, odnosno unesen u odgovarajući bazu dokumenta, stavlja otkaz prijemnog štamplja (obrazac broj 4).

Otkaz prijemnog štamplja stavljaju se, po pravilu, u gornjem desnom ugлу prve strane akta. Ako tu nema dovoljno mesta otkaz se stavљa na pogodno mjesto pre strane akta, vodeći računa da tekst ostane čitak i razumljiv. Ako na prednjem strani akta nema dovoljno mesta, otkaz se stavljaju na poledini akta u gornjem lijevom ugлу. Ukoliko su stranice akta u potpunosti popunjene sa tekstrom, otkaz prijemnog štamplja stavljaju se na parče čistog papira koje se privržuje uz akt.

Otkaz prijemnog štamplja ne stavljaju se na priloge akata.

Ako je tekst primljenog akta pisan u produženju nekog ranijeg akta, otkaz prijemnog štamplja stavljaju se, po pravilu, desno ispod teksta posljednjeg akta pisanog u produžetku.

28. U otkazu prijemnog štamplja upisuju se podaci:

- u rubriku "Primljeno" - datum prijema akta,
- u rubriku "Organizaciona jedinica" - upisuje se arapski dvocifreni broj na način predviđen u stavu 2 tačke 26. ovog uputstva,
- u rubriku "Klasifikacioni znak" - klasifikacioni znak,
- u rubriku "Redni broj" - redni broj iz djelovodnika, odnosno upisnika,
- u rubriku "Prilog" - ukupan broj primljenih priloga,
- u rubriku "Vrijednost" - ukupan iznos novca ili drugih vrijednosti (neponištenih taksenih maraka) koje su priložene aktu.

Ukoliko se prilog sastoji od više lista, treba označiti i broj liste priloga. Koverta koja se prilaže uz akt i takse marke ne smatraju se prilozima.

29. Po završenom raspoređivanju akti se evidentiraju u odgovarajuće evidencije.

III EVIDENTIRANJE AKATA

30. Primljeni, razvrstani i raspoređeni akti evidentiraju se u osnovne evidencije istog dana i pod istim datumom kada su primljeni.

Telegrame, akte sa određenim rokovima, kao i druge hitne akte treba upisati u upisnik ili djelovodnik prije ostalih akata i odmah ih dostaviti u rad.

Ukoliko se zbog velikog broja primljenih akata ili iz drugih opravdanih razloga primljeni akti ne mogu evidentirati istog dana kad su primljeni, evidentiraće se najkasnije sljedećeg dana, prije upisivanja novoprimaljenih akata i to pod datumom kad su primljeni.

31. U djelovodnik upisuju se akti predmeta neupravnog postupka.

U djelovodnik se ne upisuju akti koji ne predstavljaju službenu prepisku (na primjer: vraćene dostavnice ili povratnice, dokumentacija internog karaktera, službeni listovi organa, službena glasila, razni časopisi, brošure, prospekti i sl.).

32. U upisnik se evidentiraju akti predmeta upravnog postupka.

33. Ako se akti obrađuju automatskom obradom dokumenta, primanje akata registruje se u pisamici u elektronskom djelovodniku, odnosno upisniku. Elektronski djelovodnik, odnosno upisnik sadrži iste podatke kao i djelovodnik, odnosno upisnik vođen u obliku knjige.

34. U bazu dokumenta unose se akti u izvornom tekstu ili u obliku informativnog rezimea.

Stvaralač aktu dožduje se da za akte preko 15 stranica napravi informativni rezime, a ako on to ne učini, stručna služba primaoca akata izradiće indikativni rezime.

Informativni rezime je potpuni prikaz problematike koja sadrži određeni akt.

Indikativni rezime opisno upućuje na vrstu dokumenta, predmet i način obrade činjenica.

35. Djelovodnik i upisnik predmeta upravnog postupka vode se po sistemu klasifikacionih znakova i rednih brojeva.

36. Klasifikacioni znak sastavljen je od dvije grupe oznaka:

- klasifikacije prema sadržini materije,
- klasifikacije prema vremenu nastajanja predmeta.

Klasifikacija prema sadržini materije određuje se na osnovu sadržaja akta, u skladu sa klasifikacionim znacima.

Klasifikacija prema vremenu određuje godinu otvaranja predmeta, a označava se sa dva zadnja broja kalendarske godine u kojoj je određeni predmet otvoren.

Klasifikacija prema vremenu odvaja se kosom crtom (/) od klasifikacije prema sadržini.

37. Klasifikacioni znak utvrđuje se i upisuje u pisamici organa državne uprave prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet.

Svaki akt koji se odnosi na isti predmet ima isti klasifikacioni znak.

1. Evidentiranje akata u djelovodnik

38. Evidentiranje akata u djelovodnik (Obrazac br. 5.) vrši se na sljedeći način:

- 1) u rubriku 1. - klasifikacioni znak predmeta;
- 2) u rubriku 2. u gornjem dijelu - redni broj djelovodnika;
- 3) u rubriku 3. - podbroj 1.;
- 4) u rubriku 4. - datum prijema podnosa ili akta, odnosno nastanka sopstvenog akta;
- 5) u rubriku 5. - kratka sadržina predmeta, sa navođenjem stvari na koju se podnesak, odnosno akt odnosi;
- 6) u rubriku 6. - lično ime, odnosno naziv pravnog лица i mjesto poslijepodne podnosa, odnosno akta;
- 7) u rubriku 7. - broj i datum primjerenog podnosa, odnosno akta;
- 8) u rubriku 8. - u prostoru iznad crte - podaci o mjestu gdje se predmet nalazi (organizaciona jedinica - o1 i dalje, predmet u rokovnik - "R", izvorno rješen "IZV", u arhivi - "a/a" i dr.), a u prostoru ispod crte - datum dostavljanja predmeta u rad, stavljanja u rokovnik, arhiviranja i dr., zavisno od oznake upisane u prostoru iznad crte;
- 9) u rubriku 9. - podaci koji bliže objašnjuju izvršeno evidentiranje.

39. Po završenom evidentiranju, u otkazu prijemnog štamplja, u rubriku "Klasifikacioni znak", upisuje se klasifikacioni znak iz rubrike 1. djelovodnika, a u rubriku "redni broj", upisuju se redni broj i podbroj iz rubrika 2. i 3. djelovodnika.

40. Dalji akti predmeta dobija novi podbroj prema redoslijedu kojim su evidentirani u djelovodnik.

Kada su kod nekog rednog broja popunjena sva tri mesta predviđena za označavanje kretanja predmeta, dalje evidentiranje vrši se putem prenosa rednog broja.

Prenos se vrši na način što se klasifikacioni znak i redni broj ponovo evidentiraju u djelovodnik i kreću predmet, a pored rednog broja kod kojeg je nastavljeno evidentiranje stavljaju se redni broj pod kojim je predmet prvi put zaveden u djelovodniku. Ako se za neke predmete sa sigurnošću može predviđati da će imati više od tri podbroja, može se unaprijed rezervisati prostor za njihovo evidentiranje.

41. U slučaju da se isti predmet evidentira pod crte i dalje treba izvršiti povezivanje tih rednih brojeva na taj način što se u donjem dijelu rubrike 2. prvo upisanog rednog broja evidentiraju svi kasnije upisani evidentirani brojevi i obratno. Poslije zvršenog povezivanja akti cime cijelinu i dalje se vode pod posljednjim evidentiranim rednim brojem.

Prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet, akt se stavљa u umot spisa u koji se kasnije ulažu i ostali akti istog predmeta (obrazac br. 6). Umotu, akti se evidentiraju i slažu se prema datumu njihovog prijema, tako da se odvozgo nalazi akt koji je primljen pod novijem datumom.

Na način iz stava 1. ove tačke postupa se i sa aktima upravnog postupka (obrazac broj 7).

2. Evidentiranje akata u upisnik

43. Upisnik prvoštepenih upravnih predmeta vodi se posebno za upravne predmete u kojima se postupak pokreće po zahtjevu stranke, a posebno za predmete u kojima se upravni postupak pokreće po službenoj dužnosti.

44. Upisivanje akata u upisnik predmeta prvoštepenog upravnog postupka (Obrazac UP I, broj 8.) vrši se na sljedeći način:

- 1) u rubrike 1. - 8. - podaci iz tačke 38. ovog uputstva,
- 2) u rubrike 9., 10., 11. i 12. evidentiraju se podaci o radu prvoštepenog organa po zahtjevu sa datumom odluke i to:
 - u rubriku 9. - kada je zahtjev odbačen,
 - u rubriku 10. - kada je zahtjev odbijen,
 - u rubriku 11. - kada je zahtjev usvojen,
 - u rubriku 12. - da li je ili nije odluka donesena u roku iz člana 218. ZUP-a, odnosno u drugom roku utvrđenom propisom.
- 3) U rubrike 13., 14. i 15. evidentiraju se podaci o radu prvoštepenog organa po žalbi sa datumom odluke i to:
 - u rubriku 13. - kada je žalba odbačena,
 - u rubriku 14. - kada je rješenje zamjenjeno novim,
 - u rubriku 15. - kada je žalba dostavljenja drugostepenom organu.
- 4) U rubrike 16., 17., 18. i 19. evidentiraju se podaci o radu drugostepenog organa sa datumom odluke, i to:
 - u rubriku 16. - kada je žalba odbačena,
 - u rubriku 17. - kada je žalba odbijena,
 - u rubriku 18. - kada je žalba usvojena (iskazuje se način rješavanja),
 - u rubriku 19. - kada je postupak obustavljen.
- 5) U rubrike 20., 21. i 22. evidentiraju se podaci o administrativnom izvršenju sa datumom, i to:
 - u rubriku 20. - kada je odluka postala izvršna,
 - u rubriku 21. - kada je donijet zaključak o dozvoli izvršenja,
 - u rubriku 22. - kada je izvršenje sprovedeno.
- 6) U rubrike 23. - podaci koji bliže objašnjuju izvršeno evidentiranje.
45. Evidentiranje akata u upisnik predmeta drugostepenog upravnog postupka (obrazac UP II - br. 9) vrši se na sljedeći način:
 - 1) u rubrike 1 - 8 podaci iz tačke 38. ovog uputstva.
 - 2) u rubriku 9. - naziv organa koji je donio ili nije donio prvoštepeno rješenje.
 - 3) U rubrike 10., 11., 12., 13., 14. i 15. evidentiraju se podaci o načinu i rokovima odlučivanja drugostepenog organa sa datumom odluke i to:
 - u rubriku 10. - kada je žalba odbačena,
 - u rubriku 11. - kada je žalba odbijena,
 - u rubriku 12. - kada je rješenje izmjenjeno,
 - u rubriku 13. - kada je rješenje potvrđeno,
 - u rubriku 14. - kada je postupak obustavljen,

- u rubriku 15 - da li je ili nije odluka donešena u roku iz člana 247. ZUP-a, odnosno u drugom roku utvrđenom propisom.
- 4) U rubrike 16, 17. i 18. - podaci o razlozima usvajanja žalbe.
- 5) U rubrici 19 - datum dostavljanja odluke prvočestvenom organu.
- 6) U rubrike 20, 21, 22, 23. i 24 - podaci o upravnom sporu,
- 7) U rubriku 25 - podaci o upotrebi vanrednih pravnih sredstava sa datumom i načinom rješavanja.
- 8) U rubriku 26 - podaci koji bliže objašnjuju i izvršeno evidentiranje.

3. Evidentiranje izdatih uverenja

46. Evidentiranje izdatih uverenja vrši se u upisnik izdatih uverenja (obrazac UV br. 10), na sljedeći način:

- 1) u rubrike 1. i 2. podaci iz tačke 38. ovog uputstva;
- 2) u rubriku 3. - datum prijema usmenog ili pismenog zahtjeva,
- 3) u rubriku 4 - lično ime, odnosno naziv i mjesto podnosioca zahtjeva,
- 4) u rubriku 5 - kratak sadržaj zahtjeva i svrha izdavanja,
- 5) u rubriku 6. - osnov izdavanja (čl. 171. ili čl. 172. ZUP-a),
- 6) u rubriku 7. i 8. - način i datum postupanja organa državne uprave (uverenje je izdato ili je zahtjev odbijen),
- 7) u rubriku 9. - da li je po zahtjevu postupljeno u roku ili ne (čl. 171. ZUP-a - 15 dana, član 172 ZUP-a - 30 dana),
- 8) u rubriku 10. 11. 12. i 13., podaci da li je uložena žalba na odluku organa kojim se odbija zahtjev za izdavanje uverenja i postupku po žalbi,
- 9) u rubriku 14. - podaci koji bliže objašnjuju izvršeno evidentiranje.

47. Uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izdaje se, po pravilu, istog dana kad je stranka usmeno zatražila izdavanje uverenja, a o saopštenju zahtjeva za izdavanje uverenja ne mora se sastavljati zapisnik ni popunjavati obrazac podataka.

Zahtjev iz stava 1. ove tačke ne treba posebno evidentirati. Evidencija o izdatim uverenjima istovremeno služi i kao evidencija o podnijetim zahtjevima.

4. Evidentiranje akata koji su određeni kao državna, vojna i službena tajna

48. Za evidentiranje akata određenih kao državna, vojna i službena tajna, za svaku vrstu tajne, upotrebljava se poseban djevodnik. Djevodnik iz stava 1. ove tačke vodi se na istom obrascu i na isti način kao i obični djevodnik, s tim što se vodi u ukončenoj i ovjerenoj knjizi koja se može koristiti više godina, ali se za svaku godinu posebno zaključuje. Ovjeru o djevodniku vrši starješina organa državne uprave ili lice koje on ovlaštio, uz stavljanje službenog pečata.

Poslije evidentiranja akata iz stava 1. ovog člana, u prijemu štamplji ispod rednog broja upisuju se skraćenica: "državna tajna", "vojna tajna", "službena tajna". Akti koji su utvrđeni kao "službena tajna", pored ove skraćenice, imaju i jednu od sljedećih oznaka: "strog pojerljivo", "pojerljivo" i "interno", što se, takođe, evidentira u otkaz prijemnog štamplja.

49. Kada predmet koji je evidentiran u obični djevodnik u toku postupka dobije određeni stepen pojerljivosti, evidentira se u odgovarajući djevodnik, s tim što će se izvršiti povezivanje brojeva.

5. Popis akata

50. Popis akata (Obrazac broj 11.) vodi se u obliku tabaka ili knjige i sastavni je dio djevodnika ili upisnika i služi za evidentiranje akata iste vrste koji se masovno primaju a po kojima se vodi isti postupak. Za ovu vrstu akata treba, po pravilu, na početku godine rezervisati pre brojive u djevodniku, odnosno upisniku, a u rubriku 5. stavlja se kruniprim slovima "POPIS AKATA" i navodi kratka sadržina predmeta.

Kada se pokreće poseban postupak u vezi sa aktom zavedenim u popisu akata, takavakt treba izuzeti iz popisa akata, zavesti ga u djevodnik ili upisnik i izvršiti povezivanje.

Starješina organa državne uprave utvrđuje za koje će predmete voditi popis akata.

51. Kada je propisom za pojedine oblasti propisana sadržina posebne evidencije, onda se ta evidencija koristi umjesto propisanog obrasca popisa akata.

U istom popisu akata, odnosno posebnoj evidenciji ne može se voditi evidencija o predmetima koji su razvrstani na različite klasifikacione znakove.

6. Registr

52. Radi lakšeg i bržeg pronaalaženja rednog broja predmeta vodi se registr (Obrazac broj 12).

Podaci se u registr evidentiraju po predmetu, a po potrebi i po pošiljalocu.

Po predmetu evidentiraju se podaci u registru.

1) prema početnom slovu ličnog imena fizičkog lica, odnosno naziva organa, ustanove ili pravnog lica na koju se predmet odnosi, i

2) prema početnom slovu riječi koja označava bitnu sadržinu predmeta.

Po pošiljalocu tj. prema početnom slovu naziva pošiljaloca, evidentiranje podataka u registr vrši se ako to zahtjeva specifičnost poslovanja organa uprave.

53. Registr se ustrojava na taj način što se za svako slovo abzuke uzme po jedan tabak obrascu registra i na njemu se iskuša slovo koja se nalaze ispod slova na koje se tabak odnosi. Početna slova abzuke kod kojih se prepostavlja veći broj upisa mogu se raščlaniti još i po glagolnicima.

Ako se registr vodi "po predmetu" starješina organa državne uprave može odrediti da se upisivanje u registr kod istog slova vrši posebno prema početnom slovu imena, odnosno naziva fizičkog lica, odnosno organa, ustanove ili pravnog lica na koju se predmet odnosi, a posebno prema početnom slovu riječi koja označava bitnu sadržinu predmeta. U tom slučaju treba u rubriči "način upisivanja" označiti kakav je način evidentiranja u registr (npr. "po prezimenu", "po nazivu" ili "po sadržinu").

54. Evidentiranje podataka u registr vrši se iz djevodnika i upisnika.

Evidentiranje podataka u registr "po predmetu" vrši se na sljedeći način:

1) u rubriku 1. - rimski brojem evidentira se mjesec u kome je predmet zaveden u djevodnik, odnosno upisnik;

2) u rubriku 2. - lično ime fizičkog lica ili naziv organa, ustanove ili pravnog lica na koju se predmet odnosi, a ispod koga se navodi kratka sadržina akta. Ako se predmet odnosi na više lica evidentiraće se u registr, po potrebi, i skoro od tih lica;

3) u rubriku 3. - mjesto pošiljaoca;

4) u rubriku 4. - naziv, odnosno ime pošiljaoca;

5) u rubriku 5. i 6. klasifikacioni znaci i broj pod kojim je predmet evidentiran u djevodnik, odnosno upisnik;

6) u rubriku 7. - strana upisnika ili djevodnika na kojoj je evidentiran klasifikacioni znak i redni broj akta.

55. Evidentiranje podataka u registr "po pošiljalocu" vrši se na taj način što se u rubriku 2. stavaju nazivi pošiljalaca, u rubriku 4. kratka sadržina predmeta. Rubrike 1, 3, 5, 6. i 7. popunjavaju se kao i odgovarajuće rubrike u registru "po predmetu".

56. Pri kombinovanom načinu vođenja registra (tačka 53. stav 2.) evidentiranje podataka u registr "po predmetu" ili "po nazivu" vrši se na taj način što se u rubriku 2. registra evidentira samo lično ime fizičkog lica, odnosno naziv organa, ustanove ili pravnog lica na koje se akt odnosi; u rubriku 3. njihovo prebivalište, odnosno sjedište; u rubriku 4. kratka sadržina predmeta; u rubrike 1. i 5. popunjavaju se isto kao u registru "po predmetu". Evidentiranje podataka u registr "po sadržini" vrši se na taj način što se rubrike 2. i 3. koriste za evidentiranje najvažnije riječi iz sadržine predmeta (npr. kancelarijsko poslovanje), rubrika 4. - za bliži podatak o predmetu, dok se rubrike 1. i 5. popunjavaju na način kao i u registru "po prezimenu" odnosno "po nazivu".

7. Vođenje evidencije po dosjeima

57. Kada je to neophodno zbog specifičnosti određenih vrsta akata i predmeta u organu državne uprave, može se ustrojiti vođenje dosjeva.

Evidencija po dosjejima vodi se u pisanci. Kada je to neophodno, zbog specifičnosti određene vrste predmeta, evidencija po dosjejima može se voditi u organu državne uprave.

58. U dosje se obavezno uključuju akti kojima je predmet završen, kao i druga značajna dokumentacija.

59. Za svaku vrstu dosjeva treba napraviti poseban spisak.

Spisak dosjeva iz stava 1. ove tačke sadrži redni broj, naziv, odnosno lično ime lica i rubriku za primjedbu.

60. Na svaku kutiju, omot i sl. u koju se odlaze akti i predmeti o kojima se evidencija vodi u okviru dosjeva treba upisati redni broj iz osnovne evidencije, odnosno iz spiska dosjeva.

Po brojevima iz osnovne evidencije, odnosno iz spiska dosjeva se redaju u odgovarajućim oznacima, policama i sl.

61. Kad se dosje izda na revers licu za koje se vodi ili pošalje drugom organu, revers odnosno kopiju dopisa kojim je dosje poslat treba držati na mjestu na kome se nalazio taj dosje, a u osnovnoj evidenciji, odnosno u spisku dosjeva u rubrici "Primjeda" upisati odgovarajuću zabilješku.

Ako lice o kome se vodi dosje umre, izgubi određeno svojstvo ili iz nekog drugog razloga prestane potreba za daljim vođenjem dosjeva, dosje treba iz aktivnih dosjeva odložiti među pasivne u osnovnoj evidenciji, odnosno u spisku aktivnih dosjeva u rubrici "Primjeda" upisati odgovarajuću zabilješku.

62. Kod velikog broja dosjeva, radi bržeg pronaalaženja predmeta, za svaku vrstu dosjeva može se ustrojiti poseban abzučni register i u njemu pored svakog naziva, odnosno ličnog imena lica upisati i broj dosjeva. Prema potrebi, za istu vrstu dosjeva može se voditi i više registara.

63. Ako se u okviru dosjeva nalaze upravni akti, sva dokumentacija koja se odnosi na isti upravni predmet drži se u posebnom omotu spisa.

64. Svi dosje mora sadržati spisak upravnih predmeta po datumu nastanka predmeta. U spisku se upisuju i odgovarajući podaci sa omota spisa o načinu i rokovima rješavanja predmeta.

8. Način vođenja evidencija

65. Djevodnik i upisnik vode se u nepovezanim sveskama od 5-10 tabaka.

Kada se akti obrađuju automatskom obradom dokumenta, djevodnik i upisnik prenose se na magnetne trake svaka tri dana, a odštampani primjerak snima se na mikrofilm.

Registrar se vodi u nepovezanim tabacima.

66. Upisivanje podataka u evidencije vrši se mestilom ili hemijskom olovkom, čitkim rukopisom, vodeći računa da podaci iz jedne rubrike ne prelaze u drugu.

Za pojedine nazive mogu se upotrebljavati skraćenice koje su opšte poznate, tako da se mogu bez teškoća pročitati i razumjeti.

Nije dozvoljeno da se redni brojevi u evidenciji unaprijed upisuju.

67. U evidencije se ne smije vršiti brišanje pogrešno upisanih riječi ili brojeva, lijepljenje hrtije preko pogrešno upisanih rubrika i sl. Ispravka se vrši i povlačenjem tanke linije preko pogrešno upisanih teksta, a iznad toga ispisuje se pravilan tekst.

Isprave vrši službenik koji vodi evidencije i ovjerava ih potpisom uz stavljanje datuma.

68. Evidencije se zaključuju sa 31. decembrom.

Zaključivanje se vrši stavljanjem ispod poslijednjeg rednog broja službene zabilješke o ukupnom broju upisanih predmeta. Ovu zabilješku, nakon stavljanja datuma, ovjerava službenik koji vodi te evidencije i njegov neposredni starješina uz stavljanje otkaza službenog pečata.

U djevodnik i upisnik ispod zabilješke o zaključivanju upisuju se klasifikacioni znaci i redni brojevi neriješenih predmeta iz te godine.

Kada ov predmeti budu riješeni u narednoj godini, nakon njihovog arhivariranja, klasifikacioni znaci i redni brojevi precrtavaju se crenom olovkom.

U djevodnik i upisnik kod rednog broja pod kojim je zaveden popis aktova evidentira se ukupan broj aktova evidentiran u popisu akata. Popisi akata služu se po klasifikacionim znacima i prilaže u djevodnik i upisnik.

69. Svi neriješeni predmeti se istekom godine dostavljaju pisarcima radi evidentiranja u narednoj godini.

Službenik je dužan da uz neriješene predmete dostavi obrazloženje o razlozima koji su doveli da pojedini predmeti ne budu riješeni u godini u kojoj su evidentirani. Opravданost razloga cijeni starješina organa državne uprave.

70. Po završetku godine tabaci djevodnika, odnosno upisnika, zajedno sa popisom akata, povezuju se u jednu ili više knjiga, s tim da jedna knjiga, po pravilu, ima do 200 tabaka.

Na prednjoj strani pre knjige upisuju se kruniprim slovima naziv organa državne uprave, a ako se u organu državne uprave vodi više djevodnika ili upisnika, upisuju se i naziv organizacione jedinice koja vodi djevodnik ili upisnik.

Ispod naziva upisuje se godina u kojoj je voden djevodnik odnosno upisnik.

71. Tabaci registra povezuju se u knjigu na način propisan u tački 70. ovog uputstva.

IV DOSTAVA AKATA U RAD I VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI

1. Zdržavanje akata

72. Prijе dostavljanja akata u rad službenik pisarice je dužan da projeri akt pripada predmetu koji je već evidentiran u osnovnu evidenciju i izvrši njihovo zdržavanje sa predmetom u vezi sa kojim su primljeni.

Zdržavanje akata vrši se na taj način što se na osnovu podataka iz djevodnika, odnosno upisnika utvrđuje gdje se nalazi predmet. Ako se predmet kome treba pridružiti novi akt nalazi u radu kod organizacione jedinice, pored prijedloga i štamplje.

Ako je putanju arhivarirani predmet, zdržavanje se vrši na taj način što se arhivarirani predmet uzima iz arhive i zdržavljuje se aktom kojim se ponovo pokreće postupak.

Akt kojim se ponovo pokreće postupak, ako je podnijet u istoj godini kada je predmet završen, evidentira se pod brojem pod kojim je završen predmet sa kojim se zdržuje, ako je podnijet kasnije zavodi se pod odgovarajućim brojem iz godine u kojoj je podnijet.

2. Interna dostava

73. Dostavljanje akata u rad vrši se preko interne dostavne knjige (Obrazac broj 13.) istog dana kada su akti evidentirani, a izuzetno početkom radnog vremena sljedećeg radnog dana.

Organizaciona jedinica ima jednu, a po potrebi i više internih dostavnih knjiga.

Preko interne dostavne knjige dostavljaju se u rad i predmeti koji se čuvaju u rokovnik.

74. Akti primljeni poslije formiranja predmeta koji se već nalazi u organizacionoj jedinici, dostavljaju se bez omota. Ove akte u omot stavlja službenik koji obradjuje predmet, odmah po prijemu akta.

75. Prijem akata potvrđuje svojim potpisom starješina organizacione jedinice ili službenik kojeg on ovlasti i dužan je da izvrši njihovo raspoređivanje na pojedine službenike.

Prije arhivariranja potvrđuje se u radu arhivariranjem podatka o arhivariranju predmeta.

76. Interna dostavna knjiga redovno se nalazi na određenom mjestu u organizacionoj jedinici, a mora se staviti na raspolaganje pisarcima u vrijeme upisivanja novih akata.

77. Dostavljanje računa u radu računovodstvenog službi vrši se preko knjige računa (Obrazac br. 14.).

Prije računa potvrđuje svojim potpisom računopologa.

78. Službeni listovi, časopisi i druge publikacije dostavljaju se preko kartona za dostavu službenih listova i časopisa (Obrazac broj 15.).

3. Vraćanje rješenih predmeta pisarnici

79. Rješeni predmeti koje treba otpremiti, arhivirati ili ustupiti drugoj organizacionoj jedinici vraćaju se pisarnici preko interne dostavne knjige. Privremeno ustupanje predmeta drugoj organizacionoj jedinici, radi davanja mišljenja, podataka i slično, vrši se neposredno.

Službenik koji obraduje predmet dužan je, prilikom vraćanja rješenog predmeta pisarnici, da izdvoji dio predmeta koji se otpremi od dijela koji ostaje u pisarnici za arhiviranje.

80. Na omotu spisa predmeta koji se vraća pisarnici službenik koji je obradio predmet upisuje potrebna uputstva koja obuhvataju način otpreme akata (avonom, preporučeno, telefonskom, obično i sl.), stavljanje u rokoven, arhiviranje i sl. i popunjava odgovarajuće rubrike na omotu spisa predmeta.

81. Prilikom prijema rješenih predmeta službenik pisarice dužan je da provjeri formalnu ispravnost predmeta i da na eventualne nedostatke ukaže službeniku koji je obradio predmet, odnosno da mu predmet vratи na dopunu.

V SASTAVNI DJELOVI AKATA

82. Pored djelova propisanih u članu 13 Uredbe o kancelarijskom poslovanju, akt organa državne uprave mora sadržati oznaku priloga i naznaku kome je akt dostavljen.

83. Zaglavje akta stavlja se u gornji lijevi ugao i sadrži naziv Republike Crne Gore; naziv i sjedište organa državne uprave; naziv i sjedište područne organizacione jedinice; klasifikacioni znak; oznaku organizacione jedinice; redni broj; mjesto i datum izrade akta; adresu i broj telefona organa državne uprave.

Klasifikacioni znak, oznaka organizacione jedinice i redni broj odvajaju se međusobno crtom (-).

Akti predmeta upravnog postupka moraju imati i označak prostverenog ili drugostopenog upravnog postupka koja se stavlja ispred rednog broja (npr. UP I ili UP II).

84. Adresu primaciju sastoji se od punog naziva odnosno ličnog imena, sjedišta odnosno prebivalista primaciju, ulice i broja, a po potrebi i bližeg odredišta.

85. Kartača sadržina akta ("predmet") stavlja se na lijevu stranu, na sljedeći način:

1) Akt koji se odnosi na fizičko lice označava se stavljanjem njegovog ličnog imena i prebivališta i navodi stvar na koju se akt odnosi;

2) Akt koji se odnosi na pravno lice označava se stavljanjem njegovog naziva i sjedišta i navodi stvar na koju se akt odnosi;

3) Akt koji se odnosi na više fizičkih ili pravnih lica označava se samo po navedeno fizičko, odnosno pravno lice i navodi stvar na koju se akt odnosi;

4) Akt koji se ne odnosi ni na fizičko ni na pravno lice označava se navodenjem samog stvari na koju se akt odnosi.

86. Ispred naznake iz tablice 85. ovog uputstva stavlja se oznaka "Vezu" i navodi broj i datum primiljenog akta na koji se odgovara, odnosno klasifikacioni znak i redni broj ranije otpremljenog akta organa državne uprave.

87. Tekst akta mora biti jasan, sažet i čitak. U tekstu se mogu upotrebljavati samo one skraćenice koje su opšte poznate, a propisi koji se navode u aktu treba, po pravilu, napisati njihovim punim nazivom uz oznaku službenog lista u komu se objavljeni.

88. Lično ime lica ovlašćenog za potpisivanje ispisuje se neposredno ispod oznake njegove funkcije.

89. Na svakom aktu koji se otpremi otisk službenog pečata stavlja se sa lijeve strane potpis službenog lica, tako da jednim dijelom zahvatiti tekst naziva funkcije potpisnika akta.

90. Prilozi koji se dostavljaju uz akt označavaju se njihovim ukupnim brojem, odnosno njihovim nazivom. Ova oznaka se stavlja ispod završetka teksta sa lijeve strane.

Prilozi uz akt moraju biti, po pravilu, složeni po redu izlaganja u aktu.

91. Konstatacija kome se akt dostavlja stavlja se na sljedeći način:

1) ako se dostavlja upravni akt na kraju akta s lijeve strane krupnim slovima stavlja se "DOSTAVITI", a ispod toga stavlja se ime, odnosno naziv primaciju sa adresom;

2) ako se dostavlja akt iste sadržine (raspis) raznim organima, ustanovama i dr. naznačene se na samom aktu kome je sve takav akt dostavljen;

3) kad je potrebno da se sadržinom akta u kome je raspravljena neka stvar na traženje jednog organa državne uprave upoznaju i drugi zainteresovani organi, taj akt treba adresovati na organ državne uprave koji je pokrenuo stvar, a ispod teksta navesti sve ostale kojima je taj akt dostavljen radi znanja;

4) ako je jednini aktom raspravljanje više predmeta evidentiranih pod posebnim brojevima, takav akt treba donijeti pod najvećim brojem, a ispod teksta navesti sve podnosiće zahtjeva na koje se takav akt odnosi.

Na navedeni način treba postupiti i u slučaju kada se primijeni akt dostavlja na rješavanje nadležnom organu pa se o tome obaveštava putujući se akta radi znanja.

92. Akti se izrađuju u potrebnom broju primjera.

Izuzetno, akti koji nijesu od naraviće važnosti ili koji se zbog nenadležnosti ustupaju drugom organu, mogu se izraditi u produženju primiljenog akta bez primjera za arhiv (izvorno rješavanje).

Prepiska između organizacionih jedinica istog organa državne uprave vrši se, po pravilu, u produženju primjernog akta.

Na aktima koji se izrađuju u produženju akta stavlja se desno od zaglavja, odnosno iznad naziva organizacione jedinice riječ "izvornik".

93. Za uverenja i druge akte koji se izdaju u većem broju sa istim osnovnim tekstom treba koristiti propisane obrasce.

Pri stavljanju teksta obrazca treba voditi računa da sadržje, u skladu sa zakonskim propisima, same neophodan tekst i da olakšavaju i pojednostavljaju rad, kako organa državne uprave, tako i stranaka.

94. Prilikom stavljanja raspisa, instrukcija ili drugih važnijih akata za koje je potreban dokaz da su zaista primijeni, treba priložiti dostavniku.

95. Kada je za rješavanje nekog predmeta potrebno prikupiti podatke, treba ih prikupiti istovremeno i na najpodesniji način.

Prikupljanje podataka od organizacionih jedinica istog organa državne uprave vrši se, po pravilu, usmeno ili telefonski, o čemu se sastavlja bilješka u predmetu, koja sadrži od koga i kada su pribavljeni podaci i potpis službenika koji je podatke prikupio.

VI OTPREMANJE AKATA

96. Olpremanje akata vrši se preko poštanske službe ili preko dostavljača (kurira).

Izuzetno, organizacione jedinice koje vode poseban djelovodnik, odnosno upisnik, a uz to su prostomo odvojene, mogu same otpremati svoje akte.

97. Akti preuzeti u toku dana na otpremu moraju biti otpremljeni istog dana. Akti primijeni poslige zaključivanja otpremljenih knjiga, ako nijesu hitni, otpremiće se sljedećeg radnog dana.

Na primjeru akta koji se zadrežava za arhiv stavlja se datum otpreme i potpis službenika koji vrši olpremanje akata.

98. Koverat u kome se otpremaju akti treba da sadrži u gornjem lijevom ugлу pre strane tačan naziv i blizu adresu pošiljatoca, sve klasifikacione znake i redne brojeve akata koji se nalaze u koveratu. Naziv primaciju pošiljke ispisuje se krupnim i čitkim rukopisom ili pisačom mašinom. Mjesto primaciju pošiljke piše se velikim stampanim slovima, a ispod toga stavlja se njegova bliza adresa.

1. Otpremanje akata putem poštanske službe

99. Svi akti koji će se otpremiti preko poštanske službe razvrstavaju se u tri grupe: I - obične pošiljke, II - poštanski pregradi i III - preporučene pošiljke i tim redom upisuju se u dostavnu knjigu za poštu (obrazac broj 16).

Ako za olpremanje pošiljki postoje posebne otpremne knjige propisane od strane poštanske službe, koristite se te knjige.

Dostavna knjiga za poštu služi kao evidencija o izvršenoj otpremi akata preko poštanske službe i radi pravdaranja utrošenog novca na ime poštanskih troškova. Svakog dana poslige olpremanja akata preko poštanske službe treba sabirati ukupno utrošeni novac za poštarinu i te iznos upisati u kontrolnik poštarine.

100. Organizacione jedinice koje vode poseban djelovodnik, odnosno upisnik, a na otpremaju akete predaju svoje akte preko dostavne knjige za poštu, pisarnici radi olpreme. Akti se predaju nekovertirani, sem akata povjerljive prirode. U ovom slučaju u dostavnu knjigu za poštu upisuju se vodovarno preko rubrike 2, 3. i 5. samo klasifikacioni znaci i redni brojevi akata koji se predaju, dok će se primanje istih na olpremu potvrđivati stavljanjem datuma i potpisa u rubrike 6. i 7. ove knjige.

101. Radi evidentiranja i pravdaranja poštanskih maraka, pisarnici vodi kontrolnik poštarine (obrazac broj 17.).

Ukupan iznos utrošenog novca na ime poštanskih troškova svakodnevno se upisuje u kontrolnik poštarine.

2. Otpremanje akata putem dostavljača

102. Akti i drugi materijali koji treba hitno olpremiti u istom mjestu, upisuju se u dostavnu knjigu za mjesto (obrazac broj 18) i olpremaju se preko dostavljača.

Radi potpunije evidencije o svim otpremljenim aktima, treba u ovu knjigu upisati i pozive, kao i pošiljke koje će se strankama uručiti preko dostavnicke. U tom slučaju stavlje se preko rubrike 7. i 8. riječ "poziv" ili "dostavnica".

Prijem pošiljke stranaka će potvrditi samo na dostavnici.

3. Otpremanje akata označenih kao državna, vojna i službenka tajna

103. Otpremanje akata koji su označeni kao "državna tajna" i "službenka tajna - strogo povjerljivo" vrši se preko posebnih dostavljača na način utvrđen posebnim propisima.

Koverat sa aktima koji su određeni kao državna, vojna i službenka tajna, moraju biti zapечаćeni ili na drugi pogodan način obezbijedeni. Pečećanje koverata vrši se na taj način što se otpak prije stavljanja u koverat zaštićuje čistim papirom, a na polediani koverat se po sredini utisne metalni žig preko rastopljenog voska. Prilikom pečećanja koverata, u kome su akti određeni kao državna tajna, stavljuju se pečati i na sastavcima u svakom ugлу poledine koverata.

VII RAZVOĐENJE AKATA U DJELOVODNIK ODNOSNO UPISNIK

104. Poslige izvršenog olpremanja vrši se razvođenje akata u djelovodnik, odnosno upisnik, u smislu tačke 80. ovog uputstva.

105. Razvođenje akata vrši se na način što se u rubiku 8. iznad crte upisuju oznake koje će omogućiti da se svaki akt brzo može pronaći, i to:

1) "a/a" - ako je rad po predmetu potpuno završen i treba ga staviti u arhiv. Ako predmet treba čuvati, stavlja se: "a/a" - 10 godina", ili "a/a - trajno kao arhivska građa".

2) "R" (što znači rok) datum na koji će se pretpostavljati da će se po traženju postupiti ili kad predmet treba ponovo užeti u rad (na primjer, "R" - 15.5.1993.);

3) ako se akt ustupa organizacionoj jedinici istog dana, označiće se organizaciona jedinica koja se akt ustupa;

4) ako se vrši razvođenje akata koji se izvorno rješava treba u ovu rubliku staviti oznaku "Izv.", a u rubliku primjedbe tačan naziv i sjedište organa kome je akt otpremljen.

U prostoru ispod crte upisuje se datum arhiviranja, stavljanja u rokoven i dr., zavisno od znaka upisanog u prostoru iznad crte.

Razvođenje akata predmeta upravnog postupka vrši se popunjavanjem i drugih rubrika upisnika predmeta upravnog postupka.

106. Poslige izvršenog razvođenja, akti koje treba staviti u rokoven, odnosno arhivariti predaju se neposredno službeniku pisaricu koji ove poslove vrši.

107. Kada je za predmete određeno da se u pisarcima drže u evidenciji do određenog roka isti će se strankama uručiti preko dostavnice. U tom slučaju stavlje se preko rubrike 7. i 8. riječ "poziv" ili "dostavnica".

Rokovnik predmeta sastoji se od fascikla. U ove fascikle stavlja se predmeti prema datumu roka iz tekućeg mjeseca. Za predmete sa datumima rokova iz sljedećih mjeseci uzima se poseban fascikl "razni rokovi".

Umjesto fascikala, za rokoveni predmeti mogu se koristiti omoti sa pregradama.

108. Da dan učinju se iz odgovarajućeg fascikla svih predmeta i predaju u rad organizacionim jedinicama preko interne dostavne knjige. Ako dan roka pada u nedjelju ili u dane državnog praznika, predmete treba predati u rad jedan dan ranije.

Ako se odgovori ili naknadni akti u vezi sa nekim predmetom koji se nalaze u rokoveniku prime prije određenog roka, treba ih združiti i odmah dostaviti u rad organizacionoj jedinici.

Izuzetno, odgovore po raspisu, anketama i slično kod kojih je utvrđen rok treba združiti i dostaviti u rad na dan utvrđenog roka, ako upstavljom obrađivača nije drukčije određeno.

109. Rokovnik predmeta može se koristiti još i kao potpisnjek za blagovremeno vršenje drugih obaveza i poslova koje organ uprave redovno vrši unaprijed određenim rokovima (na primjer, podnošenje redovnih izještaja i sl.).

VIII ARHIVIRANJE I ČUVANJE PREDMETA

110. Rješeni predmeti slažu se u arhiv pisaricom i čuvaju u njoj.

Organizacione jedinice koje vode posebne organizacione jedinice, odnosno upisnike mogu držati rješene predmete najduže dvije godine, poslige koga roka su dužne ove predmete, zajedno sa odgovarajućim djelovodnicima, upisnicima i drugim pomocnim knjigama predati na dalje čuvanje arhiv pisaricom organa državne uprave. Za držanje duže od dvije godine rješenih predmeta u posebnim pisarcicama organizacionih jedinica potrebno je odobrenje starješine organa državne uprave.

111. Ako se akti obraduju automatskom obradom dokumenta, rješeni predmeti snimaju se na mikrofilmu i čuvaju dislocirano od pisarice, u drugoj zgradi.

Na čuvanje mikrofilmova primjenjuju se propisi o čuvanju arhivske građe.

112. Rješeni predmeti mogu se, izuzetno, zadržati u organu državne uprave izvan arhive pisarice na osnovu reversa, ali najduže do isteka naredne godine.

Po isteku roka iz stava 1. ove tačke, mogu se zadržati samo oni predmeti koji predstavljaju dokumentaciju od trajnog interesa za rad organa državne uprave o čemu odlučuje starješina organa državne uprave.

Za predmete iz stava 2. ove tačke daje se potvrda, koja se umjesto predmeta predaje arhivu na čuvanje.

113. Prije stavljanja u arhiv treba u svakom predmetu hronološkim redom složiti brojce i priloge i proveriti da li je predmet završen, da li se u predmetu nalaze neki prilozi ili dokumenti koji bi trebalo vratiti strankama, da li u njih nije greškom prijenosi neki drugi predmeti ili njihovi djelovi itd.

Ako su omoti obimnijih predmeta oštećeni, predmete treba prije stavljanja u arhiv staviti u nove omote.

114. Rješeni predmeti i drugi registratorski materijal čuvaju se u arhiv u registratorskim jedinicama prema rednim brojevima iz arhivske knjige (Obrazac broj 19).

Arhivska knjiga se vodi u arhiv pisarice kao opšti inventarni pregled cijelokupnog arhivskog materijala iz ranijih godina. Redni brojevi u arhivskoj knjizi produžavaju se bez obzira na godine.

U arhivsku knjigu obavezno se upisuju podaci o mjestu gdje se čuva odnosni arhivski materijal (broj sobe, omara i sl.) i broj akta o predaji državnom arhivu, što će evidentirati u rubiku 7 arhivske knjige.

Upis registratorskog materijala iz prethodne godine vrši se najkasnije do 31. marta tekuće godine.

115. Za svaki klasifikacioni znak, po pravilu, treba u arhiv pisaricom predviđati posebni fascikli (omot, kutija, korce), u kome će se slagati predmeti u okviru istog klasifikacionog znaka, prema rednim brojevima djelovodnika i upisnika. Kada je potrebno zbog velikog obima registratorskog materijala može se u okviru jednog klasifikacionog znaka formirati više fascikli. Svaki fascikl predstavlja posebnu registratorsku jedinicu.

Na svaki fascikl stavljuju se sljedeći podaci: naziv organa državne uprave, kalendarska godina u kojoj je nastao materijal, klasifikacioni znak, broj predmeta od početnog do završnog broja, redni broj pod kojim je fascikl upisan u arhivsku knjigu i rok čuvanja predmeta.

116. Rješeni predmeti, djelovodnici, upisnici i druge evidencijske, kao i ostali dokumentacioni materijali organa državne uprave moraju se čuvati u srednjem stanju do predaje nadležnom državnom arhivu ili do uništenja.

117. Arhivirani predmeti koji su određeni kao državna, vojna ili službenka tajna čuvaju se u govoridnom omarsku i kasama koji obezbeđuju njihovu tajnost.

118. Predmeti stavljeni u arhiv treba prikupljati aktima primiljenim poslige njegovog arhiviranja postupice se na način određen u tački 72. ovog uputstva.

U ostalim slučajevima predmeti iz arhive izdaju se samo uz revers. Revers sadrži: klasifikacioni znak i redni broj predmeta, datum učuranja i potpis službenika koji predmet uzima, uz oznaku unutrašnje organizacione jedinice u kojoj radi. Revers se dira u posebnu arhivsku kućicu, a po povratku predmeta revers se ponisti i vraca službeniku.

Predmet uzvers neči revers može se držati u organu državne uprave najduže 60 dana.

119. Predmeti stavljeni u arhiv mogu se izdavati drugim organima uprave samo po pismenom odobrenju starješine organa državne uprave u čijoj se arhiv čuvaju.

120. Razgledanje i prepisivanje akata vrši se shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

121. Razgledanje i prepisivanje akata vrši se prema važećim propisima.

122. Izdavanje i ovjeravanje prepisa akata, dokumentata, potvrda i sl. strankama vrši se prema važećim propisima.

123. Izdavanje bezvrijednog registratorskog materijala vrši se prema utvrđenim rokovima čuvanja iz Listi kategorija registratorskog materijala, po prethodnom obaveštavanju nadležnog državnog arhiva.

Izdavanje bezvrijednog registratorskog materijala vrši se na način utvrđen aktom nadležnog državnog arhiva.

IX IZJEŠTAVANJE O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNICH STVARI

123. Organi državne uprave u kojima se rješavaju upravljeni predmeti dužni su da za svako tromjesečje sastavljaju izještaje o stanju rješavanja upravnih stvari prema sljedećim obrascima:
- 1) izještaj o rješavanju proststopenih upravnih predmeta po zahtjevu stranke na obrascu lzz. 1. - broj 20,
 - 2) izještaj o rješavanju upravnih predmeta drugostopenog postupka na obrascu lzz. 2. - broj 21.
- Izještaji iz stava 1. ove tačke dostavljaju se Ministarstvu pravde u roku od 10 dana od isteka trajanjem.
124. Na osnovu podataka iz upisnika upravnog postupka i upisnika izdatih uverenja organi državne uprave koji vode te upisnike dužni su dostavljati godišnje izještaje o radu na rješavanju upravnih stvari i radu na izdavanju uverenja.

Izještaj o radu na rješavanju upravnih predmeta i o radu na izdavanju uverenja sastoji se iz brojčanog (statističkog) pregleda rada iksazuje se prema sljedećim obrascima:

- 1) izještaj o rješavanju proststopenih upravnih predmeta po zahtjevu stranke na obrascu lzz. 3. - broj 22.,
- 2) izještaj o rješavanju proststopenih upravnih predmeta po službenoj dužnosti na obrascu lzz. 4. - broj 23.,
- 3) izještaj o rješavanju drugostopenih upravnih predmeta na obrascu lzz. 5. - broj 24.,
- 4) izještaj o radu proststopenih organa povodom upotrebe vanrednih pravnih lječova u upravnom postupku na obrascu lzz. 6. - broj 25.,
- 5) izještaj o radu drugostopenih organa povodom upotrebe vanrednih pravnih lječova u upravnom postupku na obrascu lzz. 7. - broj 26.,
- 6) izještaj o neizvršenim izvršnim rješenjima na obrascu lzz. 8. - broj 27.,
- 7) izještaj o radu na upravnim predmetima u postupku revizije na obrascu lzz. 9. - broj 28.,
- 8) izještaj o izdatim uverenjima na obrascu lzz. 10. - broj 29.,
- 9) izještaj o stanju kadrova koji rade na upravnom postupku na obrascu lzz. 11. - broj 30.

Tekstualni dio izještaja sadrži naročito: prikaz činjeničnog stanja i ocjenu o radu organa državne uprave na izrješavanju funkcije upravnog rješavanja, posebno sa stanovišta zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti; podatke i ocjenu o djelovanju organa državne uprave u pravcu poboljšanja položaja stranke u postupku rješavanja upravnih predmeta i izdavanja uverenja (prilagodavanje radnog vremena potrebama stranke, informisanje stranke o pojedinim pitanjima postupka, izrada potrebnih formulara i dr.), podatke o primjeni odredaba propisa o upravnom postupku koje se odnose na pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, izdavanje uverenja i izvršenja izvršnih rješenja; probleme, slabosti i teškoće ispoljene u toku rada na ovoj materiji i način rješavanja ispoljenih slabosti, teškoća i problema; oprema, kadrovi, organizacioni i materijalni propisi i dr.

Organj državne uprave kod kojih na kraju godine ostane više od deset posto izvršnih rješenja, dužni su dostaviti i posebno obrazložene razloge za takvo stanje u rješavanju upravnih predmeta. Pored toga, organi su dužni dostaviti i spisak predmeta koji čekaju na rješavanje, odnosno izvršenje duže od jedne godine sa programom njihovog rješavanja, odnosno izvršenja.

Godišnji izještaji iz stava 2. ove tačke dostavljaju se Ministarstvu pravde do 15 februara naredne godine za proteklu godinu.

125. Izještaji iz tač. 123. i 124. ovog Uputstva dostavljaju se posebno:

- za rad organa državne uprave;
- za rad organa lokalne samouprave;
- za rad preduzeća ustanova i drugih pravnih lica kojima je, u okviru javnih ovlašćenja, povjereno rješavanje upravnih stvari.

126. Stručnu pomoć za sastavljanje izještaja iz tač. 123. i 124. ovog uputstva i bliže instrukcije daje Ministarstvo pravde.

127. Službenici organa državne uprave koji vode upravni postupak, izrađuju nacrte rješenja i rješavanju u upravnim stvarima dužni su da vode evidenciju kojom se obezbeđuje praćenje rješavanja upravnih stvari.

Evidenciju iz stava 1. ove tačke utvrđuje starješina organa državne uprave a sadrži naročito: redni broj predmeta, podatke potrebe za identifikaciju stranke i upravne stvari, datum predaje podneska, datum dostavljanja odluke stranci i datum arhiviranja predmeta.

X OSTALE ODREDBE

128. O svakom primjenom ili predatom telefonskom saopštenju koje zamjenjuje službenu prepisku u vezi sa rješavanjem predmeta sastavlja se službena zabilješka na samom predmetu. Ako se predmet ne nalazi kod službenika koji prima saopštenje službena zabilješka se stavlja na posebnoj hartiji, koja se prilaže predmetu.

Zabilješka o telefonskom saopštenju treba da sadrži: datum i vrijeme razgovora, podatke o sagovorniku, sadržinu saopštenja i potpis službenika koji je saopštenje primio, odnosno predao.

129. Sa fotokopiranim ili na drugi način reprodukovanim arhivskim materijalom postupa se isto kao i sa pisanim materijalom.

130. Odredbe ovog uputstva koje se odnose na primjenu klasičnih birotehničkih sredstava na odgovarajući način se primjenjuju i na automatsku obradu dokumenata, osim u slučaju kada je izričito propisan postupak za automatsku obradu dokumenata.

131. Predmeti i akti primjeni i evidentirani u evidencije do prelaska na način poslovanja propisan Uredbom o kancelarijskom poslovanju i ovim uputstvom, okončaće se po propisima po kojim je ta evidencija vodena.

132. Do prelaska na kancelarijsko poslovanje po ovom uputstvu, kancelarijsko poslovanje vodiće se po propisima koji su važili na dan stupanja na snagu ovog uputstva.

133. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu kancelarijskog poslovanja organa uprave ("Službeni list SRCG", br. 7/70). Uputstvo o vodenju evidencija i podnošenju izještaja o upravnom postupku u organima i organizacijama ("Službeni list SRCG", br. 34/86) i Uputstvo o sadržaju i rokovima za dostavljanje izještaja o radu organa uprave nadležnih za poslove upravne inspekcije ("Sl. list SRCG", br. 34/86).

134. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljenja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Obrazac br. 1

Knjiga primljene pošte (format A-4)

Redni broj	Datum prijema	Broj		Pošiljalac		Organizaciona jedinica	Potvrda prijema	
		Akta	Preporuke	Lično ime odnosno naziv	Mjesto		Datum	Potpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obrazac br. 2

Knjiga primljene pošte na ličnost (format A-4)

Redni broj	Datum prijema	Broj		Pošiljalac		Organizaciona jedinica	Potvrda prijema	
		Akta	Preporuke	Lično ime odnosno naziv	Mjesto		Datum	Potpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obrazac br. 3

Knjiga dežurstva (format A-4)

Datum	Lično ime i zvanje dežurnog službenika	Trajanje		Podaci o primljenoj pošti, telefonskim saopštenjima i drugim važnjim dogadjajima	Potpis dežurnog službenika
		od	do		
1	2	3	4	5	6

Obrazac br. 4

Prijemni štambilj

(format 70 h 30 mm)

Pisarnica _____
(naziv organa državne uprave)

Primljeno:				
Organizaciona jedinica	Klasifikacioni znak	Redni broj	Priloga	Vrijednost

Obrazac br. 5

Djelovodnik

(format 250h353 mm)

Klasifikacioni znak	Redni broj	Podbroj	Datum prijema odnosno nastanka akta	Predmet	Lično ime, odnosno naziv i mjesto	Broj i datum primjenog akta	Kretanje predmeta	Primjedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prenos								
Prenos								

Obrazac br. 6

(prva strana - neupravni predmeti)

Omot spisa

(format A-3)

Klasifikacioni znak _____
 Redni broj _____
 Organizaciona jedinica _____
 Predmet _____
 Zajedno rješeni predmeti broj: _____
 Rok: _____
 Rok čuvanja: _____
 Broj iz interne dostavne knjige: _____
 Vraćen pisamici: _____ 19 godine
 (mjesto)

(naziv organa državne uprave)

OBRADIO

Klasifikacioni znak _____
 Redni broj _____
 Organizaciona jedinica _____
 Predmet _____
 Zajedno rješeni predmeti broj: _____
 Rok: _____
 Rok čuvanja: _____
 Broj iz interne dostavne knjige: _____
 Vraćen pisamici: _____
 ROK ZA RJEŠAVANJE:
 ZAHTJEV:
 a) odbaćen
 b) odbijen
 v) usvojen
 Dana:
 ŽALBA PO PRVOSTEPENOM ORGANU
 a) odbaćena
 b) rješenje zamijenjeno novim
 v) žalba dostavljena drugostepenom organu
 Dana:
 DRUGOSTEPEENOM ORGANU
 a) odbaćena
 b) odbijena
 v) rješenje izmijenjeno
 d) rješenje ponишteno:
 1. povreda pravila postupka
 2. pogrešno ili nepotpuno utvrđivano činjenično stanje
 3. pogrešna primjena materijalnog prava
 e) rješenje proglašeno ništavim
 _____ 19 godine
 (mjesto)

Omot spisa

(format A-3)

(naziv organa državne uprave)

Obrazac br. 7.
 (prva strana - upravni predmeti)

Obrazac br. 6. i 7.
 (druga strana - poledina)

SPISAK AKATA U PREDMETU

Broj	Datum prijema	Kratka oznaka sadržaja	Prilozi	Primjedbe
1.			broj	listova
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

7.					
8.					
9.					
10					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Uputstvo pisarnici

1. O načinu otpremanja: _____
2. Ostalo: _____

2. Ostala uputstva: _____

Obrazac UP I br. 8

Upisnik predmeta prvostepenog upravnog postupka

(format: 250h353 mm)

Obrazac UP II br. 9.

Upisnik predmeta drugostepenog upravnog postupka

(format: 250h353 mm)

Naziv organa koji je donio ili nije donio pravstveno rješenje	Žalba													Vanredna pravna sred.	Primjedba		
	Odluka o žalbi i datum					u roku (da-ne)	Razlozi usvajanja žalbe			Odluka sostavljeni prvostr. organa (datum)	Podnijeta tužba (da-ne, datum)	Organ izmijenio odluku (datum)	Predmet dostavljen sudu (datum)	Tužba odbijena, usvojena (broj i datum)	Izvršene sudske odluke (datum)		
	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Rješenje izmijenjeno	Rješenje poništeno	Postupak obustavljen		Povreda pravila postupka	Pogrešno ili nepogrešno utvrđ. činj. stanje	Pogrešna primjena mat. prava								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Obrazac Uv br. 10.

Upisnik izdatih uvjerenja (format: 250 h 353)

Klasifikacioni znak	Redni broj	Datum prijema zahtjeva	Lično ime, odnosno naziv i mjesto	Kratak sadržaj zahtjeva	Osnov izdavanja uvjerenja (čl. 171 ili 172 ZUP-a)	Način postupanja (datum)	Postupljeno u roku (da-ne)	Uložena žalba (da-ne, datum)	Postupak po žalbi			Prinjedbe		
									Uvjerenje izdato	Zahtjev odbijen	Prvostepeni organ izmijenio odluku (datum)	Predmet dostavljen drugostepenom organu (datum)	Odluka drugostepenog organa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Obrazac br. 11.

Popis akata

(format A-4)

Predmet: _____
Redni broj: _____
Klasifikacioni znak: _____
Organizaciona jedinica: _____

Podbroj	Datum prijema	Broj i datum primjenjelog akta	Lično ime, odnosno naziv i mjesto	Kretanje predmeta		Prinjedba
1	2	3	4	5		6

Obrazac br. 12.

Registrar

(format A-4)

Način upisivanja:

Mjesec	Pređem- pošiljalac	Mjesto	Pošiljalac- predmet	Klasifikacioni znak	Redni broj	Strana djevodnika
1	2	3	4	5	6	7

Obrazac br. 13.

Interni dostavna knjiga

(format A-4)

Redni broj	Datum upisa	Klasifikacioni znak	Redni broj akta	Potvrda prijema				Vraćeno pisarici		Primjedba	
				Starješina organizacione jedinice		Službenika		Datum	potpis		
				Datum	potpis	Datum	potpis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Obrazac br. 14.

Knjiga primljenih računa

(format A-4)

Redni broj	Datum upisa	Broj računa	Pošiljalac	Potvrda prijema		Primjedba	
				Lično ime odnosno naziv	Mjesto		
1	2	3	4	5	6	7	8

Obrazac br. 15.

Karton za dostavu službenih listova i časopisa

(format A-4)

Naziv organa državne uprave _____
Naziv lista - časopisa _____
Broj primjera _____
Organizaciona jedinica _____

Karton za dostavu listova i časopisa

Broj lista - časopisa	Potvrda prijema		Broj lista časopisa	Potvrda prijema	
	Datum	Potpis		Datum	Potpis
1	2	3	4	5	6

Obrazac br. 16.

Dostavnna knjiga za poštu

(format A-4)

Datum otpreme	Klasifikacioni znak	Redni broj	Primalac Lično ime odnosno naziv	Mjesto	Poštarnica	Broj preporuke
1	2	3	4	5	6	7

Obrazac br. 17.

Kontrolnik poštarine

(format 148h210 mm)

Datum	Opis	Vrijednost			Ovjera
		Primljeno	Utrošeno	Stanje	
1	2	3	4	5	6

Obrazac br. 18.

Dostavnna knjiga za mjesto

(format A-4)

Redni broj	Datum upisa	Klasifikacioni znak	Redni broj akta	Primalac		Potvrda prijema	
				Prezime i ime odnosno naziv	Adresa	Datum	Potpis
1	2	3	4	5	6	7	8

Obrazac br. 19.

Arhivska knjiga

(format A-4)

Redni broj	Datum upisa	Godina nastanka	Klasifikacioni znak	Opis materijala	Kategorija registratur. materij.	Ukupan broj	Rok čuvanja	Primjedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obrazac IZV 1-br. 20.

Izvještaj o rješavanju prvostepenih upravnih predmeta po zahtjevu stranke

U _____ za ____ tromeseče _____ god.

(naziv organa državne uprave)

Klasifikacioni znak	Neriješeno iz prethodnog izvještajnog perioda	Primljeno u toku tromesečja	Ukupno u radu	Riješeno u toku tromesečja			Ostalo neriješeno			Primjedba
				U roku	Po isteku roka	Ukupno	Rok protekao	Rok nije protekao	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV Z-br. 21.**Izvještaj o rješavanju predmeta drugostepenog postupka**

U _____ za ____ tromeseče _____ god.

Klasifikacioni znak	Neriješeno u prethodnog izvještajnog perioda	Primljeno u toku tromesečja	Ukupno u radu	Riješeno u toku tromesečja			Ostalo neriješeno			Primjedba
				U roku	Po isteku roka	Ukupno	Rok protekao	Rok nije protekao	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Mjesto i datum)

M.P.

Izvještaj o rješavanju prvostepenih upravnih predmeta po zahtjevu za period od 1.1.199__ do 31.12.199__ godine.

Klasifikacioni znak	Broj neriješenih predmeta iz prethodne god.	Broj primjenih predmeta u toku godine	Ukupan broj predmeta (2+3)	Broj predmeta riješenih u izještajnom periodu							Broj neriješenih predmeta		
				obzirom na rok		S obzirom na način rešavanja					Propisani rok istekao	Propisani rok nije istekao	Ukupno neriješenih predmeta
				U propisanom roku	Po isteku propisanog roka	Zahtjev odbačen	Zahtjev odbijen	Zahtjev usvojen	Postupak obustavljen	Ukupno riješeno predmeta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ukupno													

Podnesene žalbe				Broj drugostepenih odluka					Administrativno izvršenje				Primjedba
Žalba odbačena	Prvostepena odluka zamijenjena	Predmet dostavljen drugost. organu	Svega žalbi u toku godine	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Žalba usvojena	Postupak obustavljen	Ukupan broj riješenih žalbi	Ukupan broj izvršnih rješenja	Doneseno zaključaka o dozvoli izvršenja	Izvršeno rješenja	Izvršenje sprovedeno prinudnim putem	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

(Mjesto i datum)

M.P.

Izvještaj o rješavanju prvostepenih upravnih predmeta po službenoj dužnosti za period od 1.1.199__ do 31.12.199__ godine.

Klasifikacioni znak	Broj neriješenih predmeta na kraju prethodne god.	Broj pokrenutih postupaka u toku godine	Ukupan broj predmeta u radu (2+3)	Broj predmeta riješenih u toku god.			Broj neriješenih predmeta	Broj podnesenih žalbi				Primjedba
				Donijeto rješenja	Obustavljen postupak	Ukupno riješeno (6+7)		Žalba odbačena	Prvostepena odluka zamijenjena	Predmet dostavljen drugostepenom organu	Svega žalbi u toku godine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ukupno												

Broj drugostepenih odluka					Administrativno izvršenje				Primjedba
Žalba odbačena	Žalba odbijena	Žalba usvojena	Postupak obustavljen	Ukupno riješeno žalbi	Ukupan broj izvršnih rješenja	Doneseno zaključaka o dozvoli izvršenja	Svega izvršenih rješenja	Izvršenje sprovedeno prinudnim putem	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(Mjesto i datum)

M.P.

Izvještaj o rješavanju drugostepenih upravnih predmeta za period od 1.1.199__ do 31.12.199__ godine.

Klasifikacioni znak	Broj neriješenih predmeta na kraju prethodne godine	Broj podnijetih žalbi u toku godine	Ukupno žalbi u toku godine (2+3)	Broj predmeta riješenih u drugostepenom postupku							Primjedba	
				U propisanom roku	Po isteku propisanog roka	Ukupno riješeno žalbi	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Žalba usvojena	Povreda pravila postupka	Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno čenj. st.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ukupno												

Broj neriješenih žalbi na kraju godine	Propisani rok istekao	Propisani rok nije istekao	Upravni spor			Primjedbe
			Broj pokrenutih upravnih sporova	Broj odluka izmjerenih povodom podnijete tužbe	Broj ponuđenih odluka u upravnom sporu	
14	15	16	17	18	19	20

14	15	16	17	18	19	20

(mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV-6 br. 25

Izvještaj o radu prvostepenih organa povodom upotrebe vanrednih pravnih lječova u upravnom postupku za period od 1.1.199_ do 31.12.199_ godine

(mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)

- 1) Čl. 249-260. ZUP-a,
 - 2) Član 261 ZUP-a, mijenjanje i ponишtavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom,
 - 3) Član 265 ZUP-a, uklanjanje i mijenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili po zahtjevu stranke
 - 4) Čl. 267 i 268. ZUP-a, oglasavanje rješenja ništavnim.

Obrazac IZV-7 br. 26

Izvještaj o radu drugostepenih organa povodom upotrebe vanrednih pravnih lijekova u upravnom postupku za period od 1.1.199... do 31.12.199... godine

Klasifikacioni znak	Obnova postupka ¹⁾						Ukidanje i mijenjanje rješenja ²⁾				Rad u vezi sa upravnim sporom ³⁾		Oglašeno rješenje ništavim ⁴⁾		Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora ⁵⁾		Vanredno ukidanje	
	Ukupno podnijeto zahtjeva za obnovu postupka	Odluka o zahtjevu			Odluka o drugostepenom rješenju		Po zahtjevu stranke		Uz pristanak stranke		Rješenje izmijenjeno	Rješenje poništeno	Po zahtjevu stranke	Po službenoj dužnosti	Ukinuto	Poništeno		
		Odbaćen	Odbijen	Usvojen	Potvrđeno	Izmijenjeno	Ukinuto	Izmijenjeno	Ukinuto	Izmijenjeno			Oglašeno ništavim	Oglašeno ništavim				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

(Miesto i datum)

MP

(potpis ovlašćenog lica)

- 1) Čl. 249-260. ZUP-a,
 - 2) Član 265 ZUP-a, uklđanje i mijenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili po zahtjevu stranke
 - 3) Član 261 ZUP-a, mijenjanje i ponistivanje rješenja u vezi sa upravnim sporom,
 - 4) Čl. 267 - 268. ZUP-a, oglašavanje rješenja nistarvanim
 - 5) Čl. 263 - 264. ZUP-a, ponistiavanje i uklidjanje po pravu nadzora,
 - 6) Čl. 269. ZUP-a, varreno uklidjanje rješenja.

Obrazac IzV-8 hr 27

Izvještaj o neizvršenim izvršnim rešenjima sa stanijem na dan 31.12.199... godine

(mjesto i datum)

MP

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac IZV-9 br. 28

Izvještaj o radu na upravnim predmetima u postupku revizije za period od 1.1.199... do 31.12.199... godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Izv 10 obrazac br. 29

Izvještaj o izdatim uvjerenjima za period od 1.1.199 do 31.12.199 godine

Klasifikacioni znak	Broj neriješenih zahtjeva u prethodnoj godini	Broj zahteva primjenjenih u toku godine	Ukupno	Broj izdatih uvjerenja		Broj odbijenih zahtjeva za izdavanje uvjerenja	Broj žalbi na negativnu odluku (ukupno)	Broj odluka izmijenjenih po žalbi	PRIMJEDBA								
				Broj izdatih uvjerenja	Broj odbijenih zahtjeva za izdavanje uvjerenja												
				Po članu 171. ZUP-a	Po članu 172. ZUP-a												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)
Obrazac Izv 11-br. 30

Izvještaj o stanju kadrova koji rade na upravnom postupku sa visokom školskom spremom na dan 31.12.199 godine

Klasifikacioni znak	Sistematisovano		Popunjeno		Sa višom ili srednjom stručnom spremom		Ukupno	Broj službenika koji vode postupak i donose rješenje	Primjedba								
	Pravni smjer	Drugi smjer	Pravni smjer	Drugi smjer	Sistematisovano	Popunjeno											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

(Mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)

KLASIFIKACIJA PREMA SADRŽINI MATERIJE

a) Sadržina glavnih grupa

0 DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE, UPRAVA

Opšte o društvu i državnom uređenju, organi vlasti, lokalna samouprava, preduzeća, ustanove i druga prava lica, organizacija, metod i tehnika rada, organizacija upravnog poslovanja, statistika, predstavke, molbe i pritužbe, vjerska pitanja.

1 RAD, RADNI ODNOSI I SOCIJALNO OSIGURANJE

Zapošljavanje, radni odnosi, plate, stručno usavršavanje, radno vrijeme, odmor, odsustva i bolovanja, radni sporovi, disciplinska i materijalna odgovornost, odlikovanja i priznanja, zaštita na radu, socijalno osiguranje.

2 GRADANSKA STANJA, DRŽAVNA I JAVNA BEZBJEDNOST

Evidencija građana i građanskih stanja, državljanstvo, zaštita političkih i imovinskih prava, javni poretk, bezbjednost saobraćaja, kriminalitet, državna bezbjednost, pravni položaj i boravak stranaca u zemlji i naših građana u inozemstvu, putne isprave i vize, kontrola putničkog saobraćaja i robe preko državne granice.

3 PRIVREDNA

Planiranje i privredna saradnja, energetika i mala privreda, poljoprivreda, šumarstvo, veterinarstvo, lovstvo, ribolov, vodoprivreda, zadrugarstvo, trgovina, otkupi i snabdijevanje, ugostiteljstvo i turizam, saobraćaj i veze, prostorno uređenje i zaštita čovjekove okoline, građevinarstvo i komunalna djelatnost, stambena privreda i stambeni odnosi, cijene i životni standard, privredne manifestacije, tehnološki razvoj, propaganda, standardi.

4 FINANSIJE

Budžetsko i finansijsko poslovanje, novčani i kreditni sistem, hartije od vrijednosti, osiguranje, porezi, takse i naknade, javni zajmovi, lokalni javni prihodi, javni prihodi za finansiranje obveznog socijalnog osiguranja, ostali javni prihodi, imovinsko-pravni odnosi, igre na sreću, spoljne finansije.

5 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

Zdravstvo, zdravstvena djelatnost, naučni rad u zdravstvu, zdravstvene usluge sa inozemnim elementom, troškovi zdravstvenih usluga, opšte o socijalnoj zaštiti, oblici socijalne zaštite, zaštita boraca NOB-a i ratnih vojnih invalida, saradnja sa međunarodnim socijalnim organizacijama.

6 OBRAZOVANJE, NAUKA I KULTURA

Predškolsko obrazovanje, školstvo, nauka, biblioteke, arhivi, muzeji, galerije, izložbe, zaštita spomenika kulture, pozorišta, film, radio, televizija, štampa, književnost, izdavačka djelatnost, likovna umjetnost, kulturna propaganda, saradnja sa inozemstvom u oblasti kulture, fizička kultura.

7 PRAVOSUDE

Sudske poslovanje, pamicni, vanpamicni, izvršni, krivični i zemljopisno-knjižni predmeti, registri i evidencije, upravi i ustavni sporovi, sudovi, javna tužilaštva, pravna pomoć, saradnja sa inozemstvom na pružanju pravne pomoći, nadzor i kontrola poslovanja pravosuda.

8 ODBRANA

Ostvarivanje sistema odbrane, pripreme stanovništva, civilna zaštita, elementarne nepogode, veze, poslovni bezbjednost.

9 PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE OD 0 DO 8

Odnosi sa inozemstvom, hidrometeorologija, seismologija, geološki poslovi, premjer zemljista i izrada planova, katastar zemljista, katastar postrojenja i posebnih objekata i instalacija, geotehnička dokumentacija, regulacije.

b) Klasifikacione oznake prema sadržini materije

Klasifikacioni znaci

Glavna grupa	Grupa	Podgrupa	Sadržina
0 DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE, UPRAVA			
	00 DRUŠTVO	001	Organizacija društva (opšte, razvoj društva, proizvodna sredstva, ekomska politika, vlasništvo)
		002	Društveno planiranje (opšte, društveni planovi)

		003	Pravni sistem (opšte, razvoj)
		004	Slobode, prava i dužnosti građana
		005	Političke organizacije
		006	Društvene organizacije i udruženja građana
		007	Informisanje (javno informisanje, društveno informisanje)
		008	Posjete (organima Republike i organa Republike)
	01 DRŽAVNO UREĐENJE		
		010	Organizacija države
		011	Donošenje i objavljivanje propisa, objašnjenja i tumačenja propisa, uskladivanje propisa
		012	Ustavni propisi i statuti (Ustav SRJ, Ustav RCG, statuti opština)
		013	Referendum i drugi oblici ličnog izjašnjavanja
		014	Izbori
		015	Razgraničenje teritorija i područja (državna granica, granica Republike, teritorijalna organizacija opština, područja sudova i javnih tužilaštava, utvrđivanje naziva naseljenih mjesto, ulica i kućnih brojeva)
		016	Prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa, iseljenici
		017	Grb, zastava, himna
		018	Politički odnosi sa inostranstvom (sa zemljama i međunarodnim savezima i organizacijama)
		019	Donošenje i objavljivanje propisa (propisi za pojedina područja razvrstavaju se po sadržini)
	02 ORGANI VLASTI		
		020	Skupština (Savezna skupština, Skupština Republike, skupština druge republike, stručna služba)
		021	Predsjednik (predsjednik SRJ, predsjednik RCG, predsjednik druge republike, stručna služba)
		022	Vlada (Vlada SRJ, Vlada RCG, vlada druge republike, Stručna služba Vlade)
		023	Ministarstva
		024	Republičke uprave
		025	Republički sekretarijati
		026	Republičke upravne organizacije

		027	Redovni sudovi
		028	Javna tužilaštva
		029	Javna pravobranilaštva, organi za prekršaje
	03 LOKALNA SAMOUPRAVA		
		030	Skupština opštine
		031	Predsjednik opštine
		032	Lokalni organi uprave
	04 PREDUZEĆA, USTANOVE I DRUGA PRAVNA LICA		
		040	Preduzeća, ustanove i druga pravna lica u oblasti privrede
		041	Preduzeća, ustanove i druga pravna lica društvenih djelatnosti
	05 ORGANIZACIJA METODE I TEHNIKE RADA		
		050	Organizacija rada, radni postupci
		051	Informatička djelatnost
		052	Telekomunikaciona oprema
		053	Računarsko-programerska oprema
		054	Mikrofilmska oprema i mikrofilmovanje
		055	Kancelarijska pomagala i oprema
	06 ORGANIZACIJA UPRAVNOG POSLOVANJA		
		060	Upravni postupak (opšte, prvostepeni i drugostepeni)
		061	Rad u upravi (opšte, funkcioneri, službenici, obavlještanje o potpisivanju i zanjenjivanju, službena tajna, radni dan)
		062	Oznake, prijem (natisne table, prijemna služba, informacije strankama, pravna pomoć, kurirska služba, i drugi oblici kancelarijskog poslovanja)
		063	Dokumentacija i stručna biblioteka
		064	Obrasci (sastavljanje, korišćenje, izrada i štampanje obrazaca, zbirke obrazaca)
		065	Štampanje i umnožavanje publikacija i drugih materijala (uredništvo, lektorisanje, štampanje, umnožavanje, povezivanje i raspodjela)
		066	Ovjere (tekstova rukopisa, potpisa i prepisa, ovjere poslovnih knjiga)
		067	Poslovanje sa dokumentacionom gradom (poslovanje sa aktima, evidencije, odabiranje arhivskog materijala, evidencija arhivske grade,

			zapisnici o prijemu materijala)
		068	Početi, žigovi, štamplji (odobrenje za izradu, evidencija, uništavanje)
		069	Upravna kontrola (nad upravnim poslovanjem, nad prinjenom upravnih postupaka)
07 STATISTIKA			
		070	Opšte, statistička istraživanja
		071	Opšti statistički predmeti (izvještajne jedinice, privredni adresar, ankete)
		072	Tehnička statistička služba (statističke publikacije, informacije arhiva, elektronska obrada podataka)
		073	Društvena statistika (demografska, vitalna i statistika preseeljavanja, registar stanovništva, statistika rada, zdravstvena statistika, statistika socijalnog osiguranja, školstva, prosvjete, kulture, fizičke kulture)
		074	Privredna statistika (rudarstvo, industrije, elektroprivrede, poljoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, saobraćaja i veza, ugostiteljstva, trgovine, turizma, male privrede, gradevinska, stambena i komunalna)
		075	Statistika uprave i pravosuda (upravna statistika, statistika sudstva)
		076	Ekonomска statistika (statistika društvenog dohotka, finansijska i statistika investicija, statistika cijena, statistika standarda)
		077	Statistički podaci (opšte, statistika)
		078	Ostale statistike (hidrometeorološka, seismološka)
08 PREDSTAVKE, MOLBE I PRITUŽBE			
		081	Predstavke u vezi rada i radnih odnosa
		082	Predstavke u vezi stambenih odnosa
		083	Predstavnik u vezi komunalnih djelatnosti
		084	Predstavke u vezi gradevinskih poslova
		085	Predstavke u vezi poljoprivredne proizvodnje zemljišta
		086	Predstavke na rad ministarstava i drugih organa uprave i službenika u njima
		087	Predstavke na rad sudova i službenika u njima
		088	Predstavke na rad

			organa lokalne samouprave i radnika u njima
09 VJERSKA PITANJA			
		090	Opšte o vjerskim pitanjima
		091	Vjerske zajednice
		092	Odnos države i crkve
1 RAD, RADNI ODNOSI I SOCIJALNO OSIGURANJE			
	10 ZAPOŠLjAVANjE		
		100	Opšte zapošljavanju, evidencije
		101	Politika zapošljavanja
		102	Profesionalna orijentacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija
		103	Zapošljavanje naših gradana u zemlji
		104	Zapošljavanje naših gradana u inostranstvu
		105	Zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u zemlji
		106	Materijalni položaj nezaposlenih
		107	Zavod za zapošljavanje
11 RADNI ODNOSI			
		111	Opšte o radnim odnosima, propisi, evidencije
		112	Konkursi, oglasi, javno oglašavanje, pripravnici
		113	Zasnivanje radnog odnosa i kretanje u službi (probni rad, raspoređivanje, izbori profesionalnih funkcionera, sudija i dr., zakletve, svečane izjave)
		114	Prava, obaveze i odgovornosti službenika, zaštita prava
		115	Radni staž i radna knjižica
		116	Posebna zaštita žena, omladine i invalida
		117	Stručna spremna
		118	Kadrovska politika i evidencija
		119	Prestanak radnog odnosa
12 PLATE			
		120	Opšte o platama
		121	Plate u državnim organima
		122	Plate u privredi
		123	Plate u vanprivredi
		124	Naknada plate
		125	Ostala primanja po osnovu rada (dnevnicе, terenski dodatak, regres za godišnji odmor i druge naknade)
13 STRUČNO USAVRŠAVANjE			
		130	Opšte o stručnom

			Opšte o usavršavanju
	131	Kursevi i seminari	
	132	Studijska putovanja	
	133	Specijalizacije	
	134	Stručni ispiti u državnim organima	
	135	Pravosudni ispit	
	136	Ostali stručni ispiti	
	137	Stručno osposobljavanje i prekvalifikacija privremenog nezaposlenih lica	
	138	Akademski nazivi	
	139	Stručna takmičenja	
14 RADNO VRIJEME, ODMORI, ODSUSTVA I BOLOVANJA			
	140	Opšte o radnom vremenu	
	141	Radno vrijeme (puno, skraćeno, produženi i noćni rad)	
	142	Odmori (dnevni, nedjeljni, godišnji i državni praznici)	
	143	Odsustva (plaćena, neplaćena)	
	144	Bolovanja (evidentiranje i obračun)	
15 RADNI SPOROVI, DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST			
	150	Radni sporovi	
	151	Disciplinska odgovornost (radna disciplina, rad u radnim prostorijama)	
	152	Materijalna odgovornost	
16 ODLIKOVANJA I PRIZNANJA			
	160	Odlikovanja građana i pravnih lica	
	161	Odlikovanja stranih državljanima i drugih lica	
	162	Priznanja i nagrade za rad	
	163	Priznanja i nagrade za rad u prosvjeti i kulturi	
	164	Priznanja i nagrade za naučno-istraživački rad	
17 ZAŠTITA NA RADU			
	170	Opšte o zaštiti na radu	
	171	Higijensko-tehničke i zaštitne mjeru pri radu	
	172	Zaštitna sredstva	
	173	Prijave o početku i prestanku rada (mašina, uredaja, postrojenja)	
	174	Nesreće na radu	
	175	Otklanjanje nepravilnosti u radu	
18 SOCIJALNO OSIGURANJE			
	180	Opšte o socijalnom osiguranju	
	181	Zdravstveno	

			osiguranje (lica u radnom odnosu, nezaposlenih i izdržavanih lica)
		182	Fond zdravstvenog osiguranja
		183	Penzjsko osiguranje (starosna i porodična penzija, penzjsko osiguranje poljoprivrednika, penziski staz i dr.)
		184	Invalidsko osiguranje (invalidska penzija, novčana naknada za tjelesno otećenje, dodatak za pomoć, njegu i dr.)
		185	Primanja po osnovu zdravstvenog i penziskog osiguranja
		186	Dodatak na djecu
		187	Socijalno osiguranje posebnih kategorija osiguranika
	19 MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI RADA, RADNIH ODNOŠA I SOCIJALNOG OSIGURANJA		
		190	Opšte o međunarodnoj saradnji
		191	Ostalo iz ove oblasti
2 GRAĐANSKA STANJA, DRŽAVNA I JAVNA BEZBJEDNOST			
	20 EVIDENCIJA GRAĐANA I GRAĐANSKIH STANJA		
		200	Lična imena, promjena prezimena i imena (opšte, evidencije)
		201	Sklapanje braka (opšte, evidencije)
		202	Rođenja (opšte, evidencije)
		203	Razvodi (opšte, evidencije)
		204	Umrli (opšte, evidencije)
		205	Lične karte, jedinstveni matični brojevi
		206	Prjava i odjava prebivališta i boravišta
		207	Popis stanovništva (opšte, propisi)
		208	Poslovi diplomatskih i konzularnih predstavnštava u inostranstvu u vezi upisa i brisanja i matičnih knjiga (opšte, evidencije)
		209	Birački spiskovi
	21 DRŽAVLJANSTVO, ZAŠTITA POLITIČKIH I IMOVINSKIH STANJA		
		210	Opšte o državljanstvu
		211	Sticanje i gubitak državljanstva, promjene
		212	Dvojno državljanstvo
		213	Zaštita ustavnih prava i sloboda
		214	Zaštita ostalih prava i sloboda
		215	Zaštita imovinskih prava
		216	Autorska prava (opšte, evidencije)

	220	Oružje, municija, eksploziv	
	221	Snimanje, skiciranje, filmovanje	
	222	Priredbe, javni i vjerski skupovi	
	223	Čuvanje ljudi i imovine	
	224	Javni red i mir	
	225	Unošenje i rasturanje inostrane štampe i drugih publikacija	
	226	Upotreba palice, fizičke snage i drugih sredstava prinude u vršenju službene dužnosti	
	227	Upotreba vatrenog oružja u vršenju službene dužnosti	
	228	Protipožarna zaštita	
	229	Prekršaji	
23 BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA			
	230	Unapređenje bezbjednosti saobraćaja	
	231	Kontrola i regulisanje saobraćaja na putevima	
	232	Vozачke i saobraćajne dozvole	
	233	Registracija motornih vozila	
	234	Auto-škole	
24 KRIMINALITET			
	240	Opšti kriminalitet	
	241	Privredni kriminalitet	
	242	Maloljetnička delikvencija	
	243	Istražna djelatnost	
	244	Kriminalistička vještacanja	
	245	Kriminalističke evidencije	
	246	Ograničavanje i oduzimanje slobode	
25 DRŽAVNA BEZBJEDNOST			
	250	Državna bezbjednost (opšte)	
26 PRAVNI POLOŽAJ I BORAVAK STRANACA U ZEMI I NAŠIH GRADANA U INOSTRANSTVU			
	260	Opšte	
	261	Repatrijacije	
	262	Deportacije	
	263	Emigracije	
	264	Imigracije	
27 PUTNE ISPRAVE I VIZE			
	270	Izdavanje i oduzimanje putnih isprava i viza	
	271	Isprave malograničnog prometa	
	272	Propusnice	
28 KONTROLA PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA I ROBE PREKO DRŽAVNE GRANICE			
	280	Opšte	
	281	Potvrde za prevoz	

			robe preko državne granice
		282	Granični prelazi
		283	Kontrola prelaza i zadržavanja ljudi na granici
		284	Granični incidenti
29 PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GRUPU 20 DO 28			
3 PRIVREDA			
	30 PLANIRANJE I PRIVREDNA SARADNJA		
		300	Planiranje (svi planovi i izvršenje planova sa područja privrede)
		301	Privredna kretanja
		302	Privredna saradnja
		303	Nedovoljno razvijene opštine
		304	Međunarodna privredna saradnja
31 ENERGETIKA, INDUSTRIJA I MALA PRIVREDA			
		310	Energetika
		311	Elektroprivreda
		312	Rudarstvo
		313	Industrija
		314	Inspekcije u industriji
		315	Mala privreda
32 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBOLOV, VODOPRIVREDA, ZADRUGARSTVO			
		320	Poljoprivreda
		321	Razvoj sela
		322	Šumarstvo
		323	Veterinarstvo
		324	Lovstvo
		325	Ribolov
		326	Zadrugarstvo
33 TRGOVINA, OTKUPI I SNABDIJEVANJE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM			
		330	Trgovina (opšte)
		331	Unutrašnja trgovina
		332	Spoljna trgovina
		333	Otkupi
		334	Snabdijevanje
		335	Turizam
		336	Ugostiteljstvo
		337	Tržišna inspekcija
		338	Ekonomski odnosi sa inostranstvom
		339	Saradnja sa međunarodnim organizacijama
34 SAOBRAĆAJ I VEZE			
		340	Drumski saobraćaj
		341	Željeznički saobraćaj
		342	Pomorski saobraćaj
		343	Jezerski saobraćaj
		344	Vazdušni saobraćaj
		345	PTT saobraćaj
		346	Radio i televizija
		347	Međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i veza

35 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE			
	350	Prostorno planiranje (opšte)	
	351	Urbanistički planovi	
	352	Lokacije	
	353	Zaštita čovjekove sredine (opšte)	
	354	Zaštita tla	
	355	Zaštita voda	
	356	Zaštita vazduha	
	357	Deponovanje otpadaka	
36 GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST			
	360	Gradevinarstvo (opšte)	
	361	Izgradnja objekata	
	362	Tehnički pregledi i upotreba	
	363	Gradevinska inspekcijska	
	364	Komunalna djelatnost	
	365	Inspekcije u komunalnoj oblasti	
37 STAMBENA PRIVREDA I STAMBENI ODNOŠI			
	370	Stambena politika	
	371	Stambeni odnosi	
	372	Kuće za odmor	
	373	Poslovi objekta	
38 CIJENE I ŽIVOTNI STANDARD			
	380	Politika cijena	
	381	Cijene u energetici	
	382	Cijene u industriji	
	383	Cijene u poljoprivredi	
	384	Cijene proizvoda i usluga	
	385	Cijene u ugostiteljstvu i turizmu	
	386	Društveni standard	
	387	Lični standard	
39 PRIVREDNE MANIFESTACIJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ, PROPAGANDA I STANDARDI			
	390	Sajmovi, privredne izložbe	
	391	Tehnološki razvoj	
	392	Pronalascici i tehnička unapredjenja	
	393	Standardi	
	394	Kontrola mjera i dragocjenih metala	
	395	Propaganda	
4 FINANSIJE			
40 BUDŽETSKO I FINANSIJSKO POSLOVANJE			
	401	Budžeti, finansijski planovi, završni računi	
	402	Izvršenje budžeta i finansijskih planova	
	403	Računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje	
	404	Upravljanje imovinom (nabavke i inventarisiranje)	

		405	Depozitno poslovanje
	41 NOVČANI I KREDITNI SISTEM, HARTIJE VRIJEDNOSTI I OSIGURANJE		OD
		410	Bankarstvo
		411	Plasmani i novčana kretanja
		412	Hartije od vrijednosti
		413	Štedionički poslovi
		414	Osiguranje
	42 POREZI		
		420	Porez na dobit preduzeća
		421	Porez na dohodak građana
		422	Porez na imovinu
		423	Porez na naslede i poklon
		424	Porez na promet nepokretnosti i prava
		425	Porez na promet proizvoda i usluga
		426	Prirezi
		427	Poreska uvjerenja
	43 TAKSE I NAKNADE		
		430	Administrativne takse
		431	Sudske takse
		432	Komunalne takse
		433	Registracione takse
		434	Naknada za korišćenje vode
		435	Naknada za korišćenje šuma
		436	Naknada za korišćenje puteva i željezničke infrastrukture
		437	Naknada za korišćenje zemljišta
	44 JAVNI ZAJMOVI, LOKALNI JAVNI PRIHODI, JAVNI PRIHODI ZA FINANSIRANJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA I OSTALI JAVNI PRIHODI		
		440	Javni zajmovi
		441	Samodoprinos
		442	Lokalna komunalna taksa
		443	Prihodi koje ostvare organi opštine
		444	Naknada za korišćenje gradskog gradevinskog zemljišta i komunalnih dobara u opštoj upotrebi
		445	Doprinosi iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika
		446	Doprinosi na isplaćena lična primanja
		447	Drugi javni prihodi za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja
		448	Drugi javni prihodi
	45 UKUPNI FINANSIJSKI BILANSI, REGRESI I PREMJER		
		450	Bilansi privrede
		451	Ostali bilansi
		452	Regresi, premije i

			kompenzaciju
46 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOŠI			
		460	Imovinsko-pravne evidencije
		461	Agrami poslovi
		462	Nacionalizacija
		463	Promjena režima vlasništva
		464	Ugovorni promet zemljišta i zgrada
		465	Eksproprijacija
		466	Uzurpacija
47 IGRE NA SREĆU			
		470	Lutrija
		471	Tombola
		472	Igračnice
48 SPOLJNE FINANSIJE			
		480	Platni i devizni bilansi
		481	Kreditni odnosi sa inostranstvom
		482	Devizno poslovanje
		483	Carine
		484	Nadzor nad deviznim poslovanjem
		485	Odnosi sa međunarodnim finansijskim organizacijama
49 OSTALI IZ OVE OBLASTI			
		490	Podsticanje razvoja manje razvijenih opština
		491	Korišćenje sredstava solidarnosti
		492	Ostalo
5 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA			
50 ZDRAVSTVO			
		500	Razvoj zdravstva i zdravstvenog osiguranja
		501	Zdravstvena zaštita
51 ZDRAVSTVENA DJELATNOST			
		510	Preventivna i kurativna zdravstvena djelatnost
		511	Ambulantno-poliklinička i dispanzerska djelatnost
		512	Stacionarna zdravstvena djelatnost
		513	Higijensko-epidemiološki poslovi
		514	Specijalni zavodi i instituti
		515	Prirodna lječilišta
		516	Apoteke, medicinski instrumenti i pomagala
		517	Poslovi službe za transfuziju
		518	Rehabilitacija i habilitacija
52 NAUČNI RAD U ZDRAVSTVU			
		520	Organizacija naučnog rada
		521	Obrazovne institucije

		522	Lige, savezi, udruženja
		523	Međunarodna saradnja u zdravstvu
		524	Sanitarna inspekacija
		525	Zdravstveni nadzor
	53	ZDRAVSTVENE USLUGE SA INOSTRANIM ELEMENTOM	
		530	Opšte zdravstvenim uslugama
	54	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	
		540	Opšte o troškovima
	55	OPŠTE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI	
		550	Socijalna politika
		551	Djelokrug i organizacija socijalnih službi
		552	Centri za socijalni rad
		553	Novčane i druge društvene pomoći
	56	OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE	
		560	Zaštita omladine i porodice
		561	Zaštita odraslih
		562	Starateljstvo
	57	ZAŠTITA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA	
		570	Invalidska svojstva i invalidski dodaci
		571	Ortopedija
		572	Klimatsko-banjska i zdravstvena zaštita
		573	Zaštita boraca
		574	Evidencija
	58	SARADNJA SA MEĐUNARODnim ORGANIZACIJAMA	
		580	Opšte o saradnji sa međunarodnim socijalnim organizacijama
	6	PROSVJETA, NAUKA I KULTURA	
	60	PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE	
		600	Opšta pitanja
		601	Ustanove
		602	Kadrovi
		603	Firansije
		604	Evidencija
		605	Usavršavanje
		606	Ostala pitanja
	61	OSNOVNE ŠKOLE	
		610	Opšta pitanja
		611	Ustanove
		612	Kadrovi
		613	Firansiranje
		614	Evidencije
		615	Usavršavanje
		616	Nostrifikacija i ekvivalencija svjedočanstava
		617	Specijalno vaspitanje i obrazovanje
		618	Ostala pitanja
	62	SREDNJA ŠKOLA	

	620	Opšta pitanja
	621	Ustanove
	622	Kadrovi
	623	Finansiranje
	624	Evidencije
	625	Usavršavanje
	626	Nostrifikacija i ekvivalencija svjedočanstava i diploma
	627	Autoškole
	628	Specijalno vaspitanje i obrazovanje
	629	Ostala pitanja
63 VISOKO OBRAZOVANJE		
	630	Opšta pitanja
	631	Univerzitet (fakulteti, instituti, unijetničke akademije)
	632	Kadrovi
	633	Finansiranje
	634	Evidencije
	635	Usavršavanje
	636	Nostrifikacija i ekvivalencija diploma
	637	Domovi učenika i studenata, stipendiranje i kreditiranje
	638	Međunarodna saradnja
	639	Ostala pitanja
64 STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR		
	640	Opšta pitanja
	641	Ustanove
	642	Kadrovi
	643	Finansiranje
	644	Usavršavanje
	645	Ostala pitanja
65 NAUKA		
	650	Opšta pitanja
	651	Ustanove
	652	Finansiranje
	653	Naučno-tehnološki razvoj
	654	Naučno-istraživački rad
	655	Naučno-istraživački kadrovi
	656	Naučno-istraživačka djelatnost
	657	Naučni skupovi
	658	Naučno-istraživačka oprema
	659	Ostala pitanja
	66 BIBLIOTEKE, ARHIVI, MUZEJI, GALERIJE, IZLOŽBE, ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE, POZORIŠTE, FILM, RADIO, TELEVIZIJA I DR.	
	660	Biblioteke
	661	Arhivi
	662	Muzeji, galerije, izložbe
	663	Zaštita spomenika kulture
	664	Pozorište

		665	Opera, balet, filharmonija, hor, orkestar
		666	Film i kinematografija
		667	Radio, televizija
		668	Priredbe i kulturne manifestacije
		669	Ostala pitanja
	67 ŠTAMPA, KNJIŽEVNOST, IZDAVAČKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST, KULTURNA PROPAGANDA		
		670	Štampa
		671	Književnost
		672	Izдавачka djelatnost
		673	Likovna umjetnost
		674	Muzička umjetnost
		675	Kulturna propaganda
	68 FIZIČKA KULTURA		
		680	Sport
		681	Sportska takmičenja i manifestacije
		682	Ostala pitanja
	69 MEĐUNARODNA SARADNJA		
		690	Međunarodna saradnja u oblasti prosvjete
		691	Međunarodna saradnja u oblasti nauke
		692	Međunarodna saradnja u oblasti kulture
		693	Međunarodna saradnja u oblasti tehnike
	7 PRAVOSUDE		
	70 SUDSKO POSLOVANJE		
		700	Opšte o sudskom poslovanju
		701	Usklovni otpust
		702	Premještaj osuđenih lica
		703	Naknada štete nepravедno osuđenim licima i licima bez osnova zadržanim u pritvoru
		704	Zahtjev za posjetu osuđenom licu
	71 PARNIČNI, VANPARNIČNI, IZVRŠNI, KRIVIČNI, ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI PREDMETI		
		710	Parnični predmeti
		711	Vanparnični predmeti
		712	Izvršni predmeti
		713	Krivični predmeti
		714	Zemljишno-knjижni predmeti
		715	Ostala pitanja
	72 REGISTRI I EVIDENCIJE		
		720	Sudski registri
		721	Zemljisne evidencije
	73 UPRAVNI SPOROVI I ZAŠTITA USTAVOM UTVRĐENIH SLOBODA I PRAVA		
		730	Upravni sporovi
		731	Zaštita ustavom utvrđenih sloboda i prava
	74 SUDOVI		

		740	Osnovni sudovi
		741	Viši sudovi
		742	Vrhovni sud RCG
		743	Sudije
		744	Sudije porotnice
		745	Sudski tumači
		746	Vještaci
		747	Službenici sudova
	75 JAVNA TUŽILAŠTVA		
		750	Osnovna javna tužilaštva
		751	Viša javna tužilaštva
		752	Javno tužilaštvo RCG
		753	Javni tužioći
		754	Službenici javnih tužilaštava
	76 PRAVNA POMOĆ		
		760	Advokatura
		761	Ostala pravna pomoć
	77 SARADNJA SA INOSTRANSTVOM NA PODRUČJU PRAVNE POMOĆI		
		770	Dvostrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći
		771	Višestrandni ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći
		772	Medunarodno privatno pravo
		773	Medunarodno javno pravo
		774	Pozitivni propisi drugih zemalja
	78 NADZOR I KONTROLA POSLOVANJA PRAVOSUĐA		
		780	Kontrola rada u sudovima
		781	Kontrola rada u javnim tužilaštima
	79 OSTALO IZ OBLASTI PRAVOSUĐA		
		790	Ostalo iz oblasti pravosuđa
	8 ODBRANA		
	80 OSTVARIVANJE SISTEMA ODBRANE		
		800	Planovi odbrane
		801	Pripreme državnih organa, privrede i društvenih djelatnosti
		802	Inspekcija odbrambenih priprema
		803	Ratni propisi
		804	Razvoj opreme
		805	Uredovanje i pripremanje teritorije za rad u ratu
	81 PRIPREMANJE STANOVNIŠTVA		
		810	Evidencija
		811	Organizacija
		812	Obuka
	82 CIVILNA ZAŠTITA		
		820	Organizacija i opremanje u civilnoj zaštiti
		821	Obuka jedinica i

			organa rukovođenja u civilnoj zaštiti
		822	Mjere zaštite i spasavanja
		823	Skloništa
83 ELEMENTARNE NEPOGOODE			
		830	Opšte o elementarnim nepogodama
	84 VEZE		
		840	Rukovođenje i obavještavanje
		841	Kriptozaštita
85 POSLOVI BEZBJEDNOSTI			
		850	Opšte o poslovima bezbjednosti
		851	Mjere zaštite tajnih podataka
86 OSTALO IZ OBLASTI ODBRANE			
		860	Ostali predmeti iz oblasti odbrane
9 PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE OD 0 DO 8			
	90 ODNOSI SA INOSTRANSTVOM		
		900	Predmeti sa elementom inostranosti koji se po materiji ne mogu razvrstati u glavne grupe od 0 do 8
		901	Tehnička i druga međunarodna pomoć
91 HIDROMETEOROLOGIJA			
		910	Hidrologija
		911	Meteorologija
		912	Sinoptičko- prognoštička služba
		913	Agrometeorologija
		914	Hidrometeorološke i druge stanice, instrumenti, uređaji
		915	Elementarne nepogode
92 SEIZMOLOGIJA			
		920	Opšte o seismologiji
		921	Zemljotresi
		922	Seizmološke stanice
93 GEOLOŠKI POSLOVI			
		930	Opšte o geološkim poslovinama
94 PREMJER ZEMLJIŠTA I IZRADA PLANOVA			
		940	Osnovni geodetski radovi (triangulacija, precizna pongometrija i nivelman)
		941	Utvrđivanje granica katastarskih opština
		942	Snimanje detalja i izrada originalnih planova i karata
		943	Reproducija planova i njihova dalja kartografska obrada
		944	Obnova premjera
		945	Praćenje izvršenja premjera
95 KATASTAR ZEMLJIŠTA			
		950	Katastarsko

			klasiranje i bonitiranje zemljišta
		951	Izlaganje podataka premjera i katastra zemljišta
		952	Izrada katastarskog operata
		953	Održavanje prenjera
		954	Održavanje katastarskog operata
		955	Obnova planova i katastarskog operata
		956	Izdavanje prepisa i izvoda
		957	Utvrđivanje osnovice
		958	Evidencija
		959	Tehnička dokumentacija
	96 KATASTAR KOMUNALNIH POSTROJENJA I POSEBNIH OBЛИKA INSTALACIJA		
		960	Katastar komunalnih postrojenja
		961	Katastar posebnih oblika instalacija
	97 GEOTEHNIČKA DOKUMENTACIJA		
		970	Opšte geotehničkoj dokumentaciji
	98 REGULACIJE		
		980	Protokol regulacije
		981	Kontrola temelja, objekata i zgrada

IZMENE

Uputstvo o izmjenama Uputstva za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uputstvo je objavljeno u "Službenom listu RCG", br. 42/98.

- U Upustvu za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. list RCG", broj 1/93) u Glavi V SASTAVNI DJELOVI AKATA tačka 83 stav 1 mijenja se i glasi: "83. Zaglavje akta stavlja se u gornji lijevi ugao i sadrži tekst: Republika Crna Gora; Vlada Republike Crne Gore; naziv i sjedište organa državne uprave; naziv i sjedište područne organizacione jedinice; klasifikacioni znak; oznaku organizacione jedinice; redni broj; i mjesto i datum izrade akta."
- Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".